



Mofumahadi Angie  
Motsekga, letona  
la Lafapha la  
Thuto ya Motheo



Mong. Enver Sury,  
Motlatsi wa Letona la  
Thuto ya Motheo

Dibuka tsena tsa tshebetso di etseditswe bana ba Afrika Borwa tlasa boetapele ba Letona la Thuto ya Motheo. Mof. Angie Motsekga, mmoho le Motlatsi Letona la Thuto ya Motheo. Mong. Enver Sury.


Dibuka tsa tshebetso tsa Rainbow di bopa karolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo, ya thuso e reretsweng ho netefatsa tshebetso ya baithuti ba Afrika Borwa dikereiting tse qalang tse tsheletseng. Jwaleka e nngwe ya dintlha tsa bohlokwa tsa Moralo wa Tshebetso ya Mmuso, projek ena e etsahetse ka tshehetso ya letlole la Polokelo la Setjhaba. Sena se entse hore Lefapha le etse dibuka tsena tsa tshebetso ka dipuo tsohle tsa semmuso, ntle le tefello ya letho.

Re tshepa hore, matitjhere a tla fumana dibuka tsa tshebetso di le bohlokwa mosebetsing wa bona wa letsatsi le letsatsi, le ho etsa bonnate ba hore baithuti ba bona ba etsa kharikhulamo yohle. Re nkile boikarabelo ba ho tataisa titjhere mosebetsing ka e nngwe le e nngwe ya mesebetsi, ka ho kenyelletsa motshwao a bontshang hore na seo barutwana ba tshwanelang ho se etsa ke sefe.

Re a kgolwa hore bana ba tla natefelwa ke ho sebetsa ka buka ena ha ba ntse ba hola le ho ithuta, le hore wena titjhere, o tla natefelwa mmoho le bana.

Re le lakalletsa katleho ho sebediseng dibuka tsena tsa tshebetso.

ISBN 978-1-920458-44-7



SESOTHO HOME LANGUAGE  
GRADE 4 – BOOK 1  
TERMS 1 & 2

ISBN 978-1-920458-44-7

THIS BOOK MAY  
NOT BE SOLD.



ISBN 978-1-920458-44-7

SESOTHO PUO YA LAPENG – Sehlopha ya 4, Buka ya 1




basic education

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Lebitso:

Phapusi:



Buka ya 1  
Kotara 1 & 2

# YA LAPENG

# Tselo ya ho ngola



## Tlhophiso

Etsa qeto ka sehlooho sa hao. Buisana le sehlopha sa hao ho bokella dintlha. Sebedisa mmapa wa kelello ho hlakisa dintlha tsa hao ka poloto, baphetwa le tikoloho.

## Mokgwaritso

Qala ka ho ngola mokgwaritso. Nahana ka babohi/bamamedi, popeho le ka seratswana ka seng.

## Boeletsa

Bala mokgwaritso ka hloko mme o fumane maikutlo a baithutimmoho le a titjhere.

## Lokisa

Lokisa sengolwa ka ho lekola mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo. Etsa ditokiso tsa mokgwaritso oo.

## Phatlalatsa

Ngolo ditokiso tsa mokgwaritso e le tlhahiso ya sengolwa sa hao.

# Tshepedišo ya ho bala


## Pele ho palo



- Nahana ka seo o seng o ntse o se tseba ka taba ena.
- Nahana ka mongodi le letsatsi la phatlalatso.
- Bala serapa sa pele le sa ho qetela sa karolwana.
- Leka ho lepa hore sengolwa se tla bua ka eng.



## Palo




- Ha o ntse o bala kgefutsa nako le nako ho hlahloba hore na o ntse o utlwisia.
- Bapisa bolepi ba hao le seo o se balang.
- Ha o sa utlwisise meeleo ya mantswe ao o sa a tsebeng, sebedisa dikishinari.
- Ha o sa utlwisise karolwana, e bale hape buutle. E balle hodimo.



## Ka morao ho palo




- Leka ho hopola tlhahisoleding e itseng.
- Etsa mmapa wa mohopolo ka dintlha tsa bohlokwa.
- Ngola kgutsufatso ho o thusa ho hopola dintlha tsa bohlokwa.
- Sebedisa dintlha tse hlhang moo o badileng ho seo o ingollang sona.



Sehlopha  
sa

4



P u o y a  
L a p e n g



KA SESOTHO

Buka ena ke ya:



SESOTHO

Buka

I

# TATAISO YA HO SEBEDISA BUKATSHEBETO ENA

Re lakatsa ho o amohela boemong ba bohare ba Bukatshebetso Puo ya Lapeng. Boemo ba bohareng ba Puo Ya Lapeng bo maikemisetsong a ho matlafatsa bokgoni ba morutwana ba puo dikamanong, maemong a botho, le ho matlafatsa bobatsi ba bokgoni ba ho etsa mosebetsi wa sekolo dithutong tsohle. Re tshepa hore o tla fumana Bukatshebetso ena e le molemo ho thusa barutwana ba hao ho matlafatsa bokgoni ba bona.

Sebedisa Bukatshebetso  
mmoho le dithusathuto tse  
ding tsa hao, Tadima CAPS  
boemo ba bohareng  
Puo ya Lapeng.

Bukatshebetso ena e raluwe ka ho ya ka disekele tsa dibeke tse pedi tsa CAPS. O tla fumana kakaretso ya se tla etswa ho e nngwe le e nngwe ya disekele tsena maqepheng a 1, 35, 69, le 103 Bukatshebetsong ena. Sekele ka nngwe ya beke ya 2 e bokelletswe ho kenyelletsa bokgoni bo latelang ba puo:

## 1 Ho mamela le ho bua(Puo) – dihora tse 2 ka sekele ya dibeke tse 2



Ha re bueng

Barutwana ba hloka menyetla e tlang kgafetsa ya ho matlafatsa bokgoni ba bona ba ho Mamela le ho Bua hore ba kgone tlhahisoleding, ho rarolla qaka le ho matlafatsa maikutlo le dikgopololo. Bukatshebetso e na le mesebetsi e mmalwa ya ho bua le ho mamela eo o ka e matlafatsang ho netefatsa hore barutwana ba fumana monyetla wa ho kwetlisa mosebetsi wa ho bua.

## 2 Ho bala le ho bona – dihora tse 5 sekeleng ya dibebe tse 2



Ha re baleng

CAPS e hloka barutwana ho bala le ho sheba dingolwa tse itseng le mefuta ya dingolwa ho e ngnwe le e nngwe yay a disekele tse pedi. Sena se kenyelletsa ho bala: dipale tse kgutshwane, ditshomo, diketsahalo tse etsahetseng ho yena, mangolo, di email, bukatsatsi, tshwantshiso, diatekele tsa koranta, diatikele tsa dimakazine, puisano ya radiong, dithothokiso, dingolwa tse susumetsang, papatso, ditaelo, ditaelo tsa ho leba le le tsela ya ho etsa. Ho tlatselletsa CAPS e hloka hore barutwana ba bale dingolwa tsa tlhahisoleding tse nang le ditshwantsho: mmapa, tjhate, tafole, ditshwantsho, mmapa wa mohopolo, tjhate ya boemo ba lehodimo, diphousetara, ditsebiso, ditshwantsho le dikerafo. O tla fumana kgetho e ngata e ntle ya dingolwa tsena Bukatshebetsong ena.

CAPS e kgetholla tsela ya ho bala e itshetlehileng mehatong ya se etsah alang pele ho balwa, ho bala, le kamora ho bala. O tla fumana tlhaloso e molemo ya ditshwantsho ya mokgwa wa ho bala kahare leqepheng le ka ple la khabara.

## 3 Ho Ngola le ho Behela – dihora tse 4 sekeleng ya dibeke tse 2



Ha re ngole


CAPS e hloka hore barutwana ba fumane monetla wa ho kwetlisa ho ngola mefuteng e fapaneng ya dingolwa kgafetsa. Bukatshebetso e nehelana ka diforeimi le tlhophiso ya ho ngola ho tshehetsa nehelana ya barutwana ya tsela ya ho ngola, mmoho le dingolwa tse bonwang le tsa mefuta e meng e fapaneng.

## 4 Sebopoho sa Puo le Diphethoho – dihora tse 1 ka sekele ya dibeke tse 2



LAPENG

CAPS e nehelana lenane la Dibopoho tsa Puo le Diphethoho tse tshwanetseng ho etswa kereiting e nngwe le e nngwe. Tlwaelo ke hore diketsahalo tsena di ba le "tlhokomediso" e hhalosang diphethoho tsena.



Bakeng sa tataiso  
e nngwe tadima  
bukana ya kwetliso ya  
Bukatshebetso.

# Tema 1: Dipale le ditema

## Dipale Kotara 1: Dibeke 1 - 2



### 1 Ho bapala papadi 2

Tokisetso ya ho bala le ho lepa pale.  
Ho bala pale.  
Puo ka baphetwa, sebaka le moralo.  
Puo ka ho lepa hore pale e tla fela jwang.  
Ho ngola pheletso ya pale.  
Ho etsa tshwantsho ka pale.  
Hlakiso ya tlotlontswe e itshetlehileng mantsweng a ntshofaditsweng.

### 2 Ho nahana ka pale 4

Tlotlontswe: Ho amanya mantswe le meeleo.  
Kutlwisiso ho araba dipotsa tse arajwang ka e kapa tjhe le dipotsa tseo ho kgethwang e nepahetseng ho tse ngata.  
Kgutsufatsa tatellano ya diketsahalo paleng.

### 3 Ho etsahetse eng kamorao ho moo? 6

Ho bala qetello ya pale.  
Ho pheta hape se etsahetseng paleng ka ho hlahlamana.  
Ho nomora dipolelo tse hlhang paleng ka ho hlahlamana.  
Tsebiso ya mabitsotlwaelo.  
Ho kgetholla mabitsotlwaelo paleng.  
Ho tsepama tseleng ya ho ngola.

### 4 Ho ngola pale 8

Ho latela mehato ya tsela ya ho ngola pale.  
Ho rala pale ho sebediswa mmapa wa mohopolo.  
Ho ngola pale ho sebediswa foreimi.  
Ho romela SMS, ho sebediswa dipolelonolo.  
Ho rekota mantswe a matjha le meeleo dikishinaring ya hao.

### 5 Mefuta e fapaneng ya mabitso 10

Ho kgetholla mabitsotlwaelo le mabitsobitso.  
Ho sebedisa mabitsobitso dipolelong.  
Mabitso a balehang le a sa baleheng.  
Ho nka qeto hore mabitso a a baleha kapa ha a balehe.

### 6 Jabu o kopanya mahe 12

Tokisetso ya ho bala le ho lepa hore pale e tla bua kang o sebedisa mohlala wa se bonwang.  
Puo ka pale – mophetwa le moralo.  
Sebedisa ditshwantsho tsa khathunu le dibudulwa tsa puo ho hodisa pale.  
Lokisetsa ho ngola pale o sebedisa okanaesara e bonolo.  
Ngola pale e itshetlehileng ho metako e fumanwang okanaesareng ya mantswe.  
Rekota mantswe a matjha le meeleo dikishinaring ya hao.

### 7 Seo bokantle ba buka bo re bolellang sona 14

Ho sebedisa pale e fetileng ho sekaseka buka. Ho sebedisa pale e fetileng e le seikokotlelo sa ho sekaseka buka. Ho fumana tlhahisolededing paleng le bokantleng ba buka, ho kgutsufatsa moralo le kaho ya baphetwa.  
Ho kgetholla dipuisano bokantleng ba buka.  
Ho kgutsufatsa pale boemong ba mophetwa wa sehlooho o sebedisa sebopeho sa bukatsatsi ho lekgatthelefite.  
Ho nyalanya makgethi le mabitso, malatodi le mabitsokgobokwa.

### 8 Ngola ka nepo 16

Ho etsa boitokiso le ho ngola ka tse etsahetseng ho wena. O tsepame ho dipolelo tsa sehlooho le dirapa.  
Ho rekota mantswe a matjha le meeleo dikishinaring ya hao.

## Maqephe a thothokiso Kotara 1: Dibeke 3 - 4

### 9 Leqephe la thothokiso 18

Ho balla dithothokiso tse pedi hodimo.  
Tsepama ho disebediswa tsa thothokiso: onomatopia, morethetho le raeme.  
Araba dipotsa tsa kutlwisiso thothokisong.  
Ho bona mantswe a raemang le ditshebediso tse ding tsa thothokiso.

### 10 Ingolle thothokiso ya hao 20

Ho ithuta mantswe a raemang ho phethela thothokiso.  
Ho ngola thothokiso ya raeme ya khapolete.

Ho hlahisa mabitsokgopoloo  
Ho tlatsa mabitsokgopoloo a nepahetseng dipolelong.

### 11 Lengolo la mabitso 22

Ho tlatsa mefuta e fapaneng ya mabitso lengolong hore le be le moeelo.  
Ho ngola bukatsatsing o sebedisa mabitsokgopoloo.  
Ho kgutsufatsa se ngotsweng bukatsatsing o sebedisa dipolelonolo ho SMS.  
Tlatsa foromo ya boitsebiso ba hao ka tshebediso ya mabitsobitso.  
Kgetholla mme o sebedise mabitsobitso dipolelong.  
Hlophisa mabitso ka mabitsobitso a batho, sebaka kapa nako (letsatsi kapa kgwedi).

### 12 Leeto la sekolo la barati ba dikokonyana 24

Bala memelo ya ho nka leeto la sekolo Kgetholla mabitso.  
Araba dipotsa tsa kutlwisiso.  
Bala thothokiso mme o kgetholla mantswe a raemeng. Taka setshwantsho se itshetlehileng hodima thothokiso.

### 13 Serurubele kgale o le kae? 26

Ho bala thothokiso tsa dibopeho.  
Sebedisa matshwao a puo dipolelong.

### 14 Ho kopanya mabitso 28

Ho arola mabitsokopa.  
Ho mamela medumo ya mantswe.  
Ho kgetholla mabitsokgopoloo.

### 15 Bina pina 30

Bala thothokiso.  
Sebedisa matshwao a puo dipolelong.  
Dintho tsa ho hopolwa ka mabitso a sa baleheng.

### 16 Ha re ngoleng buka 32

Ho itokisetsa ho ngola buka ya dipale.  
Ho ngola le ho behela ka buka ya dipale e kgepholwang.





Ha re bueng

Tadima setshwantsho mme o bolele hore pale e bua ka eng. Na o nahana hore e tla ba pale ya nnete? O nahana hore bana ba paleng ba dilemo di kae?



Ha re baleng



E ne e le letsatsi le phodile la Pheregong ha seholpha sa bolo ya maoto se ka tlase ho dilemo tse lesome le motso o le mong se theoha bese se buela hodimo. Ba ne ba ilo bapala papadi ya ho qetela ya sehla. Jwalo ka ha ba ne ba tsamaya ba kgaola lebala ba lebile lebaleng la bolo, ba ne ba utlwa divuvuzela le ho hoa ha bana.

Bohle ba ne ba thabetse papadi ya ho qetela ya pakeng tsa sekolo sa New Town le sekolo se tlase sa Sea View.

Ann le Mandu e ne e le bona feela banana seholpheng sa New Town. Ba ne ba tshepa hore bat la kgona ho hlola sekolo se tlase sa Sea View.

Ha mokapotene, e leng Anna a tsamaya hara lebala, a inahana a amohela mohope wa seholpha sabo. A e bona e benya letsatsing. Anna o ne a tsotella. O ne a ile a etsa konsarete ya sekolo ho bokella tjhelete ho reka dieta tsa bolo bakeng sa bana ba seholpha sa hae ba sa kgoneng ho ithekela. Kajeno o ne a ikemiseditse ho etella seholpha sa hae pele ho leba tlholong.

Mandu ya dilemo tse seshome le motso o le mong le yena o ne a thabile. A ipona a se a kentse ntlha ya tlholo ka dieta tsa hae tse tshehla tsa bolo. Ka tshohanyetso a ntsha seboko ha a wela mokoting.



● Sheba ditshwantsho le dihlooho mme o leke ho noha hore se ngotswang se mabapi le eng. ● Bala leqhephe mona le mane o shebe seo o tlang ho bala ka sona.



● Lekanya seo o se nohiling le seo badileng ka sona. ● Ha o sa utwlisis serapan seo, bala hape o iketlile. Se balle hodimo.

"Nthuseng!" a bokolla. Anna, Peter le Jabu ba mathela morao ho mo thusa. "joo!" a lla, a qhoma ka leoto le le leng. "Ha ke kgone ho ema ka leoto la ka!" A dula fatshe jwanng. "Ke tshepa hore ha ke a roba leqaqailane la ka," a rialo a lla.

Anna a ipotsa hore temalo ya Mandu e tla mo ama jwang. "Ha Mandu a sa bapale ho bolela hore le nna ha ke bapale. Ke tla tlameha ho mo isa tliliniking."

Anna a hemela hodimo.

"Se ka tshwenyeha Mandu," a bua, "Ke tla o isa ngakeng."

"Tjhe Anna, tjhe! O keke wa etsa jwalo. Ke tla ema mona ho fihlela kamora papadi."

"O keke wa ba mona o le mong, Mandu," Anna a arabela.

Anna a reteleha a tadima seholpha sohle. A Iwantsha dikeledi a re,

"Tsamaya o ilo bapala. Mme o etse bonnete ba hore le a hlola!"



Ha re ngoleng

Bua le motswalle wa hao kamoo o hopolang hore pale e tla fell a jwang.

Jwale ngola qetello ya pale ka mantswe a ka bang 40 – 50.

Na Anna o tla balapa kapa o tla thusa Mandu?




# Ho nahana ka pale



Ha re bueng

Re tseba ka baphetwa paleng ka diketso tsa bona, mehopolo le dipuo. Bua ka botho ba Anna. Bua ka seo a se etsang, seo a se nahanneng le diketso tsa hae.



Taka mola ho nyalanya lentswe letsohong le letshehadi le moevelo wa lona ka ho le letona.

Mosebetsi wa mantswe

kakanyo
benya
bokolla
kotsi
Ka telo


E benya e phatsima

Bokolla kapa ho lla

Ho nahana ka

Ka matla

Roba, tswenyeha



Ha re ngoleng

Bala pale ya Anna le Mandu ebe o araba dipotso tsena.

Baphetwa ba sehlooho paleng ee ke bo mang?

Jwale etsa sedikadikwe tlhakung e thoko le karabo e nepahetseng

Re tseba jwang hore Mandu o ne a tshohile?

- 1 Ha a bona mokoti jwanng
- 2 O ipone a kenya ntlha ya tlholo
- 3 O ne a batla ka matla ho bapala
- 4 Ha a kgona ho robala bosiu bo fetileng

Re tseba jwang hore dibapadi di ne di thabile haholo?

- 1 Ba ne ba lakatsa ho hlola
- 2 Ba utlwile divuvuzela
- 3 Ba theohile beseng ba buela hodimo
- 4 Ha ba ka ba thusa Mandu





Ke dihlopha dife tse neng di bapala tlhodisanong?

---

---

Fumana polelo paleng e bontshang hore Anna e ne e le motho ya tsotellang?

---

---

Na o hopola hore Anna e ne e le motswalle wa sebele ho Mandu? Hobaneng?

---

---



Ha re ngoleng

Ngola kgutsufatso ya mantswe a ka bang 40 – 50 ka se etsahetseng ho Mandu.



Handwriting practice lines for the sentence above.

# Ho etsahetse eng kamorao ho moo?



Ha re baleng

Jwale bala qetello ya pale.  
Na ho na le e mong sehlopheng sa lona  
ya neng a lebelletse qetello ee?


Anna o ne a thusa Mandu ha ba kgutlela beseng, mme bobedi ba ya tliliniking. Ngaka ya hlahloba leoto la Mandu ka hloko. A nka x-ray, a e sheba mme a bososela. A tlamella ka bandeji mme a bolella Mandu hore a ka boela a bapala bolo hang ha a ikutlwa hantle.

“Ha o rata,” ho rialo ngaka, “Nka o isa lebaleng la dipapadi ka koloi. Ke getetse kgale ho boha papadi ya bolo.”

Jwale ngaka e molemo ya ba kganna ho ya lebaleng. Ba fihlile ka nako ya kgefutso. Dintlha di ne di lekana mahlakore a mabedi ka 2 ho 2. Ha papadi e qala hape, banana bobedi ba bona ba kena lebaleng.

Hang Anna a kenya ntlha ya boraro ya sehlopha sa New Town, mme Mandu yena a hlaba ntlha ya bone pele feela ho phala ya ho qetela. Babohi ba thoholetsa mme divuvuzela tsa utlwahala motseng o thoko.

Banana bobedi ba ne ba le motlotlo ha ba ilo nka mohope.



Ha re bueng

Nehanang sebaka le motswalle ho bolela se etsahetseng paleng ho tloha ha sehlopha sa bolo se theoha bese ho fihla pheletsong ha New Town e hlola papadi. O se ke wa lebala palo ya dintlha.



Ha re ngoleng

Nomora dipolelo tsena ho tloha ho 1 ho isa ho 6 ho bontsha tatellano ya diketso.

	Mandu ha a bona mokoti jwanng mme a wela ka hara oona.
	Anna o isitse Mandu ngakeng.
	Ngaka e ile ya kgutlisetsa banana lebaleng la dipapapdi.
	Bana ba ile ba tsamaya ka bese ho ya lebaleng la bolo.
	Ba kgaohantse thota ka hare ho leba lebaleng la bolo.
	Dibapadi tsa sehlopha di ne di thabile haholo ha se ilo nka mohope.

## Pele o bala

- Sheba ditshwantsho le dihlooho mme o leke ho noha hore se ngotsweng se mabapi le eng.
- Bala leqhephe mona le mane o shebe seo o tleng ho bala ka sona.

## Ha o ntse o bala

- Lekanya seo o se nohileng le seo o badileng ka sona.
- Ha o sa utwlisis serapan seo, bala hape o iketlile. Se balle hodimo.

# Mabitsobitso



Ha re ngoleng



Dieta tsa bolo



Mabitso hohle ke mabitsobitso a dintho tseo o ka boning le hona ho ditshwara.

bolo




apole



pene




popo



setulo

Jwale ngola  
mabitsobitso  
ao o ka a  
hopolang.

Fumana mme o sehele mabitsobitso a hlahang  
paleng mela ka tlase.



Ha re baleng




Ha re ngoleng

Jwale ngola dipolelo tse tsheletseng o sebedisa a  
mang a mabitsobitso ao o a fumaneng.


## Tsela ya ho ngola moqoqo

Ha o ngola moqoqo, o lokela ho latela mehato e mehlano.

- 1 Lokisetsa moqoqo o sebedisa mmapa wa mohopolo.
- 2 Ngola pale ya hao pele feela.
- 3 Lokisa mopeleto le matshwao a puo.
- 4 Ikgopotse pale.
- 5 Hlahloba le ho lokisa diphoso paleng ya hao.
- 6 Ngola ka makgethe bukeng ya hao.



# Ho ngola pale



Ha re ngoleng

Tlatsa mmapa ona wa mohopolo ho bontsha se etsahetseng paleng ka papadi e kgolo.

1

Qalehong

Bana ba ne ba leba ho kae mme hobaneng?

2

Bohare

Ho etsahetse eng?

3

Bohare

Jwale yaba ho etsahala eng?

4

Qetello

Pale e felletse jwang?

Tlatsa sehlooho sa pale





Ha re ngoleng



Jwale sebedisa mmapa wa mohopolo wa ha o thusa ho ngola pale ya hao leqepheng lena. Re kentse ditshwantsho ho o thusa. Pale ya hao e be mantswe a ka bang 120 – 140.

- Sebedisa mmapa wa mohopolo ho lokisetsa ho ngola ha hao
- Ngola feela ntle ho makgethe
- Kopa motswalle ho lokisa mosebetsi wa hao o sa etswang ka makgethe
- Tadima mosebetsi wa hao hape mme o lokise moo ho hloka halang
- Jwale ngola mosebetsi oo ka makgethe bukeng ya hao.

Sehlooho sa pale




Qetile

Romella mokapoteni wa New Town SMS.



# Mefuta e fapaneng ya mabitso

## Mabitsobitso

Mabitsobitso ke mabitso a batho, dibaka, dikgwedi le matsatsi.



John

## Pherekong

M	L	L	L	L	M	S
1	2	3	4	5		
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Bongi



## Phato

M	L	L	L	L	M	S
1	2	3				
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Sam




## Polokwane



Ha re ngoleng Ngola tse a mang mabitsobitso a batho le dibaka.

Batho	
Dibaka	

Etsetsa mantswe ao e leng mabitsobitso sedikadikwe mme a tshwanela ho qala ka tlhaku e kgolo.





Ha ré ngoleng

Ngola dipolelo tse nne o sebedisa mabitso.




Mabadi ke eng? Ke mabitso a dintho tseo reka di balang, jwaloka diphoofole le batho. Re sebedisa mantswe mmalwa, ngata, tse itseng, le mabitso ana.

Mabitso a sa baleheng ke eng? Ke mabitso a dintho tse sa baleheng, jwaloka lehlabathe, metsi le letswai. Re sebedisa mantswe nnyane kapa ngata le mabitso a sa baleheng.



Ha ré bueng

Botsa motswalle ka dintho ka tlelaseng kapa lapeng. Botsa dipotso tse qalang ka

Tse kae  ? kapa Le lekae  ?

Ha ré ngoleng

Sehela mabisobitso mela ka tlase ho e nngwe le e nngwe ya dipolelo tsena. Sheba hore na di a baleha kapa ha di balehe mme o behe letshwao lebokoseng le nepahetseng. Jwale etsetsa lebitsobitso sedikadikwe.

		Baleha	Balehe
1	Ke lapile empa ha ho na dijo tse kaalo tse setseng.		
2	Mandu o hlabile dintlha tse ngata.		
3	Jabu o bapalla lehlabatheng.		
4	Dan o na le dikgaitsedi tse pedi.		
5	Mark o rata borotho.		
6	Re ile dibakeng tse ngata tse kgahlang Gauteng.		
7	Bana tlelaseng ya heso ba natefelwa ke dipapapdi.		
8	Ke na le dikatiba tse mmalwa.		
9	Dineo a se je tswekere e ngata.		
10	Thuli a nwa lebese le lengata.		

# Jabu o kopanya mahe



Ha re bueng

Tadima ditshwantsho mme o bale dibudula tsa puo. Jwale bolella motswalle pale, le nehana sebaka. Tlatsa budulwana ya ho qetela ho bontsha seo Jabu a se nahanang.

1



2



Ha re ngoleng

Jwale tlatsa pale dibakeng tse nepahetseng mmapeng wa mohopolo.

1

Qalehong

---



---



---



---



Sehlooho sa pale

---



---



---



---



- Sebedisa mmapa wa mohopolo ho lokisetsa ho ngola ha hao
- Ngola feelsa ntla ho makgethe
- Kopa motswalle ho lokisa mosebetsi wa hao o sa etswang ka makgethe
- Tadima mosebetsi wa hao hape mme o lokise moo ho hlokahalang
- Jwale ngola mosebetsi oo ka makgethe bukeng ya hao.

2

Se etsahetseng ka morao

---



---



---



---

Hhalosa se etsahetseng setshwantshong sa 3

---



---



---



---



3



Qetellong, bolela hore pale e fedile jwang

4

---



---



---




---



Ha re ngoleng

Jwale sebedisa mmapa wa hao wa mohopolo ho  
ngola pale ya hao.

3




4




1



2



3




4



# Seo bokantle ba buka bo re bolellang sona



Ha re bueng



Ha re ngoleng

Jwale ngola maikutlo ka buka.

Lebitso la buka	
Mongodi	
Baphetwa ba sehlooho	
Mophatlalatsi	
Se etsahalang paleng?	
Ngola dipolelo tse pedi tse re bolellang hore ho na le dibuka tse ding ka Jabu Jabulani.	



Inahane o le Jabu. Ngola bukatsatsing o kgutsufatsa se etsahetseng tsatsing leo.



Ha ré ngoleng

Dumela BuKatsatsi



Letsatsi:

---



---



---



---



---



Ha ré ngoleng

Nyalanya mabitso ana le makgethi a a hhalosang.

Makgethi a re bolella haholo ka lebitso le hhaloswang, mohl. Ngwanana e motle

<b>Makgethi</b>	motjha	motle	hodimo	matla	buutle
-----------------	--------	-------	--------	-------	--------

<b>Mabitso</b>	palesa	ngwana	pholo	kgudu	moaho
----------------	--------	--------	-------	-------	-------

Jwale nyalanya mantswe ana le malatodi a oona moleng o tlaase.

Malatodi ke mantswe a hananang le moevelo o nehilweng, mohl. Ntle-mpe

telelel	tshepahala	hannyane	ntle	mosa	bonolo
---------	------------	----------	------	------	--------

haholo	kgopo	kgutshwane	Ho se tshepahale	thata	mpe
--------	-------	------------	------------------	-------	-----



Thabisa

Tereisa mola ho tloha ho setshwantsho ho leba ho lebitsokgobokwa le nepahetseng.

Mabisokgobokwa ke mabitso a dihlopha tsa batho kapa tsa dintho, mohl. lesihla la morara



mhlapa

sekgakgatha

sehlopha

madinyane

nyeunye

sekgakgatha



Ha ré ngoleng

Lebelela hlogo ya kanegelo  
mo bogare bja mmepe wa  
monagano. Jwale tlatsa ditaba  
tse ding ka sehlooho se seng  
le se seng lebokoseng la  
mmapa wa mohopolo.

Leqephetshebetsong lena re tadima hore na  
dirapa di ngolwa jwang. Dipale tsohle di nale  
dirapa, mme serapa ka seng se bua ka taba  
e itseng. Hangata polelo ya pele ke yona e  
bolelang taba. E o bolella seo serapa sohle se  
tlang ho bua ka sona.

**Serapa 1**

Lebitso la ka ke \_\_\_\_\_.

Ke dilemo tse \_\_\_\_\_.

Ke dula \_\_\_\_\_.

**Serapa 3**

Ke kena sekolo sa \_\_\_\_\_.

Ke kereiting ya \_\_\_\_\_.

Dithuto tseo e leng dithatohatsi ke  
\_\_\_\_\_.
**T  
S  
O  
H  
L  
E  
  
K  
A  
N  
N  
A**
**Serapa 2**Lelapeng leso ho na le batho ba  
\_\_\_\_\_ ka palo.

Ke dula le \_\_\_\_\_.

Ke na le phoofolo ya setswall e leng  
\_\_\_\_\_.**Serapa 4**Kamora sekolo ke rata ho  
\_\_\_\_\_.

Metswalla ya ka ke \_\_\_\_\_.

Bosiu pele ke robala ke  
\_\_\_\_\_.



Ha re ngoleng

Sebedisa mmapa wa hao wa mohopolo ho ngola pale ka wena. Kamehla re siya mola pakeng tsa dirapa.

Ha o qetile ho ngola pale ha motswalle wa hao a e bale mme a lokise diphoso.

Qala ka ho ngola pale ya hao feela ntle ho makgethe.

Jwale e ngole ka makgethe bukeng ya hao.

Serapa 1


Serapa 2


Serapa 3


Serapa 4


# Leqephe la thothokiso



Ha re baleng



## PUO YA DIPHOOFOLO

Katse e a miauwa, tau e a puruma  
Morubisi o a lla, bere e a kcona.  
Ditsirtsiri dia tsitsira  
Nku mmee, empa KE A BUA!

Ditshwene di a inanatha, kgomo muu,  
Matata a kwakwatsa, maeba a bina,  
Dikolobe di a tlerola, pere e a reneketsa  
Dikgoho tluluk, empa nna ke A TJHO!

Ditsintsdi di a hoba, ntja e bohola,  
Bomangane ba a tlerola,  
diphokojwe di a lla,  
Dinqanqane di a qoqotsa,  
dipapakgae di a hweshetsa  
Dinotshi di a bina, empa  
NNA KE A BUA!

A Shapiro (fetoletswe)



Dithothokisong mantswe a sebedisetswa matla ao a nang le oona. Ho na le lenses le ikgethileng bakeng sa sena,-oniomatopia. Etsa medumo e tsheletseng ya diphoofolo mme motswalle a leke ho o bolella hore ke modumo wa phoofolo efe.



Ha re ngoleng

katse

miauwa





Jwale tlatsa mantswe a thothokesong raemang le mantswe ana.



rora

kgonaa


lla

moo

hweshetsa

tsitsira




Ha re baleng

Jwale bala thothokiso e latelang haholo mme o sehele dipara tsa mantswe a raemang mola ka mebal e fapaneng. Sehela maetsi a re bolellang hore kgudu se atsang mela. Mme o arabe dipots.



## KGUDU SE SENYENYANE

Ho ne ho le kgudu se sennyane

O na dula lebokoseng

O ne a sesa qanthaneng

A palamela lejweng

A tlolela monwang

A tlolela letsetse

A tlolele serurubele

Mme tlolela nna


A tshwara monwang

A tshwara letsetse

A tshwara serurubele,

Empa a se ke a ntshwara

C Lindsay (fetoletswe)



Ha re ngoleng

Kgudu se ne se dula kae?

Se ne se sesa kae?

Se ne se palama kae?

Se ne se tlolela eng?

Se ile sa tshwara eng?



# Ingolle thothokiso ya hao



Ha rē ngoleng

Qetella thothokiso ena ka ho tlatsa mantswe a raemang a silweng.

galase

terene

tlelase

pula

mpoleletse

bata

## Thothokiso ka nna

Ke kereiting ya 4

Ke nwa jusi ka

Ke rata ha ho se

Jwale ke ya ka baesekele e seng

Ha ke rate ha ho

Ke tlwetse ho etsa ha o



Ha rē ngoleng

Ingolle thothokiso ya hao. Leka ho sebedisa mantswe a raemang qetellong ya mantswe oohle a meleng ya dinomoro tse sa aroleheng ka pedi.

Sehlooho sa thothokiso

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



Ha re ngoleng

Tlatsa mabitso a maikutlo a bontshwang  
ke difahleho tsena.

boi

thabo

kgalefo

hlonamo

**Batla mabitsokgopololo**

Mabitsokgopololo ke ntho eo o ke  
keng wa e bona, utlwa, fofonela,  
ama, kapa latswa.



Ha re ngoleng

Phethela dipolelo tsena ka ho tlatsa mabitsokgopololo.

1. Mandu one a le \_\_\_\_\_ ha a ne a lemadirse  
leqaqailane la hae.

2. O \_\_\_\_\_ ha a nahana hore ha a na ho bapala.

3. O utlwile \_\_\_\_\_ hore ha a sheba moo a  
neng a ya teng.

4. Re utlwile \_\_\_\_\_ ha ambulense e tlo mo lata.

5. Ho hlokile \_\_\_\_\_ hore Mandu a bapale hape.

6. Sekolo se seng se utlwile \_\_\_\_\_ ha ba lahlehelwa ke papadi.

swabile



thahasello

halefa

bohlokong

bohloko

boi



Ha re baleng

Bala lengolo mme o tlatse mabitso hore lengolo le be le moelelo.

- Tlatsa mabitsobitso a qalang ka ditlhaku tse kgolo meleng e metala.
- Tlatsa mabitso a bolelang dintho meleng e mekgubedu.
- Tlatsa mabitsokgopol o a bolelang maikutlo a hao meleng e bolou.

Dumela \_\_\_\_\_.

Ke o ngolla ke le phomolong. Ke tlide le kgaitsemi ya  
ka \_\_\_\_\_.

Ho monate mona \_\_\_\_\_.

Maobane re ile \_\_\_\_\_ hamorao ra bapala \_\_\_\_\_.

Hamorao re ile mabenkeleng moo re rekileng dijo.

Re ne re hloka \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_.

Ke ne ke \_\_\_\_\_ nako tsohle ha ke bona daenasoso ka molomo o \_\_\_\_\_

Kamorao ho moo ke hlolehile ho robala. Ke ne ke na le \_\_\_\_\_ mme ka lora hampe.

Re tla kgutlela beke e tlang. Ke tatetse ho kgutlela sekolong.

Ditumediso




24 Steve Biko Road  
Sea View  
0120  
12 Hlakola 20\_\_\_\_\_



Ha re ngoleng

Jwale ha re naheneng ka buka e o natefetseng.  
Bolela pale eo ka dipolelo tse ka bang 3 – 4.

Jwale romella motswalle SMS o  
mmolella ka bokgutshwane hore  
pale e etsa o ikutlwwe jwang.





Tlatsa karete ena ka wena. Dikarabo tsohle ke mabitsobitso, kahoo di qala ka tlhaku tse kgolo.

Ha re ngoleng

## Ka nna

Lebitso la hao o mang?	
O hlahetse kae?	
O hlahile ka kgwedi efe?	
Lebitso la sekolo sa hao ke mang?	
O dula profenseng efe?	
Lebitso la e mong wa metswalle ya hao ke mang?	
Lebitso la titjhere ya hao ke mang?	
Lebitso la buka eo o e ratisisang ke mang?	
Ke lenaneo lefe la TV leo o le ratisisang?	
Ke na ha efe eo o ka ratang ho e etela?	



Ha re ngoleng

Jwale etsetsa mabitsobitso didikadikwe tafoleng e ka tlaase. E tla ba mabitso a batho, dibaka, matsatsi le dikgwedi.

johannesburg	veronica	mandu	lusikisiki	ntatemoholo
mantaha	setulo	buka	durban	mandla
cape town	palesa	bishopo	palesa	dan
anna	kuku	polokwane	baesekele	pene
dibutse	kgomo	poho	nkwe	seeta
labone	mphalane	phupu	nonyana	serobe

Ngola mabitsobitso ho hla ha lenaneng lena le ka hodimo dikholomong tse nepahetseng ka tlaase. Ngola mabitso a tlwaelehileng dikholomong tse pedi tsa ho qetela.

Mabitsobitso			Mabitso a tlwaelehileng	
Motho	Sebaka	Nako	Ntho	Ntho



Ha re baleng

## MEMO

Mokgahlo wa Tlhokomelo ya tikoloho wa sekolo sa poraimari sa New Town

Dumelang barutwana ba Kereiti 4

Ha o batla ho tseba haholwana ka diphoofto le dikokonyana, kenela mokgahlo wa tikoloho

### Ho etsahalang matsatsing a a phomolo

Leeto le ikgethileng la ho ya boha dikokonyana le lokiseditswe matsatsi a phomolo a Mphalane

O tla tseba ka dinotsho le dirurubele, dikokonyana, dinonyana le ditsienyana serapeng sa Green Valley.

Nako: 09:00–16:00

Letsatsi: Laboraro, 6 Mphalane

Ho tlohelwa: Tlelaseng ya kereiti 4 D

O ka tla le: Dijo tsa hao le seno

Pene, buka ya dinoutsu, katiba ya letsatsi, khamera ha e le teng.

### O SEKE WA TSHWENYA DIKOKWANA





Bala memo hape e be o araba dipotso tsena.

Ha ré ngoleng

Bana ba kereiti ya 4 ba ne ba memetswe leeto lefe?

Leeto le tla qala ka letsatsi lefe, ka nako efe?

Ba naba ka tla le eng?

Ho bolelang hore "O seke wa tshwenya dikokwana"?

Na o ka rata ho nka leeto le jwalo la sekolo? Hobaneng?

## KOKWANYANE

Kokonyana e na le dikarolo tsa mmele tse tharo. Hlooho, mmele le setono. Na ke tsona dikarolo tseo re di boneng?

Hlooho e na le dikarolo tsa molomo tse bopilweng hantle, Le mahlo hape. Matshwala di utlwa se etsahalang tikolohong ya yona, Di a mamela, di a utlwa ebole di a fofonela ka tsona.

Mmele ke moo maoto a kopanang. Dipara tse tharo, maoto a tsheletseng kaofela. Moo mapheo a hoketsweng. Ho fofa, tlola, kapa ho hahaba.

Setonong ke moo ditshebetso di leng teng. Ditshebetso tseo e di hlokang. Ho hema, ho ikatisa, le ho sila dijо tseo e di jeleng.



Ha ré ngoleng



Balla thothokiso hodimo. Sehela dipara tsa mantswe a raemang mola. Jwale sebedisa tlhaloso ya thothokiso ho o tataisa ho taka setshwantsho sa kokonyana.



# Serurubele kgale o le kae?




Ha re bueng



Ha re baleng

Jwale bala  
thoho kiso.

Tadima dithothokiso tsena. O lemoha eng ka tsona? Di fapano jwang le tse ding  
tseo o di badileng? Bolela hobaneng?



S E R U  
R U B E  
E L T E  
S

Mofumahatsana  
e motle serurubele  
o ne o le kae?

Hobaneng o sa bonwa  
letsatsi  
lohle?

Serurubele se  
setle o tswa kae?

Kgale ke o sheba  
serapeng se setala

Letsatsi le ne  
le kganya o ne o  
ipatile kae


Ke ne ke batla mapheo  
a hao a matle hole le  
haufi

Serurubele  
se setle kgale  
ke o batla

O palametse ho kae?

Dipaleseng tse  
kgubedu,tshweu le  
bolou serapeng?


Baesekele ya ka thabo ya ka!





Ha re ngoleng

Jwale ngola thothokiso ya hao ya dibopeho hodima ditshwantsho tsena.  
Nahana jwale ka mantswe le dipolelo tseo o tla di sebedisa.



Ha re ngoleng

Kenya matshwao a puo dipolelong tsena. Hopola ho sebedisa ditlhaku tse kgolo  
mabisobitsong. Le qetellong ya dipolelo.

tumi o tla ba le mokete wa letsatsi la hae la tswalo thekong ka phupu



na jabu ke mokapoteni wa sehlopha sa swallows sa ba batjha

ke hoeleditse ngwaneso nomsa ka mmolella ho emisa

ke rekile kuranta buka lesedinyana le pene

ke entse samentjhisi ka tjhisi kgoho lethisi tamati le khukhamba

veronica le nna re rata ho etela rakgadi lulu polokwane

# Ho kopanya mabitso



Ha re ngoleng

Tadima ditshwantsho mme o leke ho sheba hore ke mabitso afe a tlwaelehileng a kopantsweng ho bopa mabitsorarane.

 $+ \underline{\hspace{2cm}}$ $= \underline{\hspace{2cm}}$	 $+ \underline{\hspace{2cm}}$ $= \underline{\hspace{2cm}}$	 $+ \underline{\hspace{2cm}}$ $= \underline{\hspace{2cm}}$	 $+ \underline{\hspace{2cm}}$ $= \underline{\hspace{2cm}}$
 $+ \underline{\hspace{2cm}}$ $= \underline{\hspace{2cm}}$	 $+ \underline{\hspace{2cm}}$ $= \underline{\hspace{2cm}}$	 $+ \underline{\hspace{2cm}}$ $= \underline{\hspace{2cm}}$	
 $+ \underline{\hspace{2cm}}$ $= \underline{\hspace{2cm}}$	 $+ \underline{\hspace{2cm}}$ $= \underline{\hspace{2cm}}$	 $+ \underline{\hspace{2cm}}$ $= \underline{\hspace{2cm}}$	
 $+ \underline{\hspace{2cm}}$ $= \underline{\hspace{2cm}}$	 $+ \underline{\hspace{2cm}}$ $= \underline{\hspace{2cm}}$	 $+ \underline{\hspace{2cm}}$ $= \underline{\hspace{2cm}}$	
 $+ \underline{\hspace{2cm}}$ $= \underline{\hspace{2cm}}$	 $+ \underline{\hspace{2cm}}$ $= \underline{\hspace{2cm}}$	 $+ \underline{\hspace{2cm}}$ $= \underline{\hspace{2cm}}$	

Ha re etseng

Taka mme o lebole mabitsokopano a hao.

$+ \underline{\hspace{2cm}}$

$+ \underline{\hspace{2cm}}$

$+ \underline{\hspace{2cm}}$

# Mantswe a modumo

M A N T S W E A  
M A T J H A



Ha ré ngoleng

Taka mola ho nyalanya modumo le lentswe le nepahetseng.



Ha re etseng

Taka mantswe a modumo.

ng ng

nngaau

tjhepa


tuut tuut

thoo thoo

nkele nkele

tswii

th th th



Poopop



Ha ré ngoleng

Arola mantswe ana o etse mabitsokgopoloo a 15.

thabo/mahlomolabotsheponnetesetswalle thabo/mahlomolabotsheponnetesetswalle thabo/mahlomolabotsheponnetesetswalle thabo/mahlomolabotsheponnetesetswalle thabo/mahlomolabotsheponnetesetswalle thabo/mahlomolabotsheponnetesetswalle thabo/mahlomolabotsheponnetesetswalle thabo/mahlomolabotsheponnetesetswalle



Binang pina ena le le sehlopha.

Thabisa

## TAU E ROBETSE BOSIUNG BONA

Morung, morung o moholo  
Tau e robotse bosiung bona  
Morung o thotseng  
Tau e robetse bosiung bona.

**Lehlaso**

**He, ha helelemama**

**Ohi'mbube**

Morung, morung o moholo  
Tau e robetse bosiung bona  
Morung o thotseng  
Tau e robetse bosiung bona.



**Lehlaso**

Motseng, o kgutsitseng,  
Tau e robetse bosiung bona,  
Motseng, o kgutsitseng,  
Tau e robetse bosiung bona.

**Lehlaso**

### Keletso ho titjhere:

Ha o sa tsebe morethetho wa pina ena kopa wa mphato wa hao ho o binela yona hore o tle o e bine le tlelase.



Ha re bueng

Bolella motswalle ka sebaka sa pina ena. E nakong efe? Sebaka se shebeha jwang?  
Na o nahana hore ho na le kgotso? Ke motse kapa toropo? Meru e jwang?


**Ha ré ngoleng**

Sebedisa matshwao a puo serapeng sena hore o tle o utlwisee moo pina ena e hlahang teng.

ka 1939 sebini sa mozulu se bitswang solomonlinda o ile a etsa kgatiso ya pele ya pina ena johannesburg

Hopola ho sebedisa ditlhaku tse kgolo bakeng sa mabitso le difeellwane ho arola manane a mabitso.



a bitsa pina mbube,lentswe la sezulu ho bolela tau

pina ena ke e tsebahalang haholo ho hlaha afrika

pina ena e hatisitswe ka seforentjhe sejapanne sepenishi lesedanishi

**Seo re tshwanelang  
ho se hopola**

**Mabitso a balehang le a sa  
baleheng**  
Ha o sa kgone ho e bala, ha e na bongata. Sheba tsena.

Bonngwe	Bongata
lebese	lebese le leng
tswekere	tswekere e ngata
oli	oli e itseng
lehlabathe	lehlabathe le itseng
metsi	metsi a mangata
folouru	folouru e e itseng
letsawai	letsawai le itseng

**Ho hlahloba**

Nka bala pale mme ka utlwisa melaetsa ya sehlooho.		
Nka araba dipotso tsa kutlwisiso hodima pale.		
Nka lepa pheletso ya pale.		
Nka hhalosa baphetwa paleng.		
Nka pheta pale eo ke e badileng ka tatellano e nepahetseng.		
Nka sebedisa mmapa wa mohopolo ho etsa tokiso ya pale.		
Nka ngola buka e nang le qalo, bohare le qetello.		
Ke tseba ho bona mabitso a tlwaelehileng, mabitsobitso le mabitsokgopoloo.		
Ke kgona ho bona mabitso a balehang le asa baleheng.		
Ke tseba ho sebedisa matshwao a puo dipolelong.		
Ke tseba ho ngola dipolelonolo.		
Nka bopa mabitsokopane ka ho kopanya mabitso a mabedi.		
Ke utlwisa tlhahisoleding e ngotsweng bokantleng ba buka.		
Nka sekaseka buka.		
Nka ntsha tlhahisoleding e sengolweng kapa thothokiso.		
Nka lepa pale ho hlaha ditshwantshong.		
Nka ngola pale e nang le qalo, boha re le qetello.		
Nka ngola bukatsatsi.		
Nka ngola sms.		
Nka ngola thothokiso.		
Nka ngola thothokiso ya dibopeho.		
Nka kgetholla mantswe a medumo thothokisong.		
Nka kgetholla mantswe a raemang thothokisong.		
Tse ding:		
Tse ding:		



## Ha re ngoleng

Etsa tokiso ya ho ngola pale ya hao. Nka qeto hore o tla ngola ka eng. Tlatsa mmapa wa mohopolo ka tlaase ho neha pale qalo, bohare le qetello.



Jwale tlatsa mmapa wa mohopolo o latelang

Baphetwa ke bo mang?

---



---



---

Moralo o jwang?  
Pale e etsahala kae?

---



---



---

Ho etsahalang?

---



---



---

E felletse jwang?  
Ke eng se neng se kgahla ka seo?

---



---



---

**Qalo**

Qala ka hore ho etsahetseng qalehong.

---



---



---

**Bohare**

Bolela se etsahetseng bohareng ba pale.

---



---



---

**E latelang**

Bolela se latetseng.

---



---



---

**Qetello**

Pale e fedile jwang?

---



---



---

O tlo ngola  
ka eng?

Pale ya ka


Seha leqephe le latelang ho etsa buka. Hodima bokantle ngola sehlooho sa buka ya hao. Ngola lebitso la hao tlasa sehlooho, hoba o mongodi. Taka setshwantsho hodima bokantle ba buka.

**Pele o bala**

- Sheba ditshwantsho le dihlooho mme o leke ho noha hore se ngotsweng se mabapi le eng.
- Bala leqephe mona le mane o shebe seo o tleng ho bala ka sona.

**Ha o ntse o bala**

- Lekanya seo o se nohileng le seo o badileng ka sona.
- Ha o sa utwlisis serapanseo, bala hape o iketlile. Se balle hodimo.



KA MONGODI

Ngola lebitso la hao

Dilemo tsa hao

Moo o dulang

8

Mohato wa 4: Seha moleng o motenya kamora hoba o kenyse teipolara bukeng ya hao.



1

Mohato wa 2: Mena mathebeng moleng.

Taka setshwantsho mona.

Tlatsa lebitso la hao (o mongodi).



Taka setshwantsho mona.



Tswelela pele ka pale.

5

4



Ngola bohare ba pale.

Taka setshwantsho mona.

Taka setshwantsho mona.

Mohato wa 1: Mena mathebeng moleng.

Mohato wa 3: Konya seitepolara lehakoreng tena.



Taka setshwantsho mona.



Qala ho ngola pale ya hao mona.



2

Taka setshwantsho mona.



Qetella pale ya hao.

7

3




9

Tswella pele ka pale.



Ngola se estahaling detellong ya pale.



Taka setshwantsho mona.

Taka setshwantsho mona.

## Tema 2: Nnete kapa tshomo

### Ditshomo

#### Kotara 1: Dibeke 5 - 6

##### 17 Moshanyana ya llileng "phokojwe"

36

Selekela sa ditshomo.

O araba kutlwisiso ya dipotso tse kgethwang tse itshetlehileng paleng.

Puo ka pale: molaetsa, baphetwa le moralo. Ho etsa nehelo ya ho tshwantsha ka pale.

Hlakiso ya tlolontswé.

##### 18 Moshanyana ya hweleditseng "sehwana"

38

Tshwantshiso e itshetlehileng paleng.

Phehisano le mosebetsi wa ho ngola ka moralo, baphetwa le poloto.

##### 19 Sehlongwapele

40

Tlhahiso ya dihlongwapele le metso ya mantswe.

Seo dihlongwapele tse tlwaelehileng di sebolelang.

Ho kgetholla dihlongwapele le ho di sebedisa ho fetola meeleele ya dipolelo.

Ho bapala papadi ya sehwana. Ho sebedisa dipolelonolo le dikaotaelo.

##### 20 Maele le dihlongwanthao

42

Puo ka seo maelana a se bolelang.

Nyalanya maelana le ditlhaloso tsa oona.

Tlhahiso ya dihlongwanthao.

Dihlongwanthao tse tlwaelehileng ke eng.

Ho kgetholla dihlongwanthao le metso ya mantswe.

Ho sebedisa dihlongwanthao tse nehetsweng polelong.

Rekota mantswe a matjha le meeleele dikishinaring ya hao.

##### 21 Lehlaku la mebala e mengata

44

Ho bala pale.

Puo ka baphetwa ba diphoofolo tse nang le boleng ba batho, poloto, le kamoo pale e ka fellang kateng.

Ho pheta tatellano ya diketsahalo mabapi le baphetwa ba bang.

Tlotlontswé e sebedisitsweng sengolweng.

Ho rala "mmapa" ho itshetlehilwe diketsahalong tsa pale.

Puo dihlopheng mabapi le hore pale e tla fellja jwang.

Kgutsufatsa tatellano ya pale ho sebedisa mantswe a hokelang, pele, ya ba, kamorao ho moo le qetellong.

##### 22 Se etsahalang ka morao

46

Tswelopele ya pale.

Etsa tshwantshiso ho bontsha ho hola ha poloto.

Kgutsufatsa pale ho ya ka tatellano ya diketso.

Rekota mantswe a matjha le meeleele dikishinaring ya hao.

##### 23 Ho rala pale

48

Bontshitse mehato e fapaneng ya pale mme o ngola pale ka tatellano ho tsepamisitswe ho qalo, bohare le getello.

Rekota mantswe a matjha le meeleele dikishinaring ya hao.

##### 24 Dihlongwapele le maele

50

Ho bua ka maelana, ho bontsha le ho a halosa.

Papadi ya mantswe. Peiso ya sehlongwanthao-sehlongwapele.

Ho kgetholla dihlongwapele le dihlongwanthao le metso ya mantswe.

Ho sebedisa mantswe ho hlaha papading ho bopa dipolelo.

### Sengolwa se rutang

#### Kotara 1: Dibeke 7 - 8

##### 25 Ho bala resepe

52

Ho bala resipe ya salate ya ditholwana.

Ho fumana theko, ho kgetholla dihlokwa le disebediswa tse tla batleha.

Ho ngola resipe ya sejo se ratwang haholo.

Ho kgetholla masupi.

Ho sebedisa masupi ho ngola dipolelo.

##### 26 Ho sebetsa ka maemedi

54

Ho sebedisa maemedi ena, eo, tsena, tseo.

Ho ngola dipolelo o sebedisa maemeditshupi.

##### 27 Ke tsa bo mang tsena

56

Ho kgetholla le ho sebedisa marui.


Ho kgetha maemedi a nepahetseng. Rekota mantswe a matjha le meeleele dikishinaring ya hao.

##### 28 Etsa tsuonyana chick pompom

58

Ho bala sengolwa se rutang.

Ho araba dipotso tsa kutlwisiso ho ya ka se laetsweng.



Puo ka tatellano le tshebediso ya dikaotaelo.

Phano ya ditaelo tse hlakileng.

Puo ka disebediswa tse hlakahlang le mokgwa wa ho etsa.

Ho etsa tsamaiso le ho hlahisa se hlakahlang ho tswa ho ditshwantsho tse bontshang hore o etsa tsuo yana ka kha thune jwang.

### Sengolwa sa tlhahiso leseding

#### Kotara 1: Dibeke 9 - 10

##### 29 Ka eng ditabeng?

60

Ho bala ditaba dikoranteng tse pedi.

Tsepama ho sehlooho, sehloohwana, letsatsi, serapa sa selelekela mme o sebedise ditshwantsho le selelekela sa tsona.

Araba dipotso ho hlaha ho sengolwa bakeng sa moelelo le ho kgona ho bona tsela e tlwaelehileng.

Ho sebedisa matshwao a puo le pheletso tse nepahetseng.

##### 30 Ho bolela ditaba

62

Tokiso le ho rala ditaba tsa koranta o sebedisa mantswe "mang", "neng", "hobaneng", "eng".

Kopanya dihlooho sehlopheng ho fumana dinthla.

Ngola taba ya koranta a sebedisa mekgwa ya sehlooho, sehloohwana jwalojwalo.

Lokisa le ho etsa puo ka taba e koranteng.

Lokisa dinoutsu bakeng sa puo e tlo ngolwa ho lekgathe lefetile.

Sebedisa bongata.

Rekota mantswe a matjha le meeleele dikishinaring ya hae.

##### 31 Nehelano ya puo

64

Hlahiso leseding ka ho fana ka puo e lokiseditsweng.

Bongata.

Lekola ho ngola pale.

##### 32 Ngola pale

66

Ho Itokisetsa ho ngola pale o shebile poloto sebaka.

Ongola pale bukeng filweng.





Ha re baleng

**Pale ena ke tshomo:** Ditshomo ke dipale tseo batho ba di boletseng kgale. Di ne di sa ngolwa, di ile tsa tlala ha batho ba ntse ba bolellana ka tsona. Kaofela ha rona re tseba ditshomo, dipale, merethetho le dipina tsa kgale. Bongata ba tsona bo na le thuto e itseng.



Ka tsatsi ke leng ho ne ho na le moshanyana wa modisa ya nang le lemo tse leshome. Tsatsi le leng le le leng o ne a nka dinku a di isa naheng ho ya ja jwang. Tsatsi le leng le le leng o ne a dula tlasa sefate se le seng hodima thaba a shebe mehlape ya dinku. Qetellong, a jewa ke bodutu. Ka tsatsi le leng ho ithabisa a hoeletsa, “Phokojwe! Phokojwe! Thusa! Phokojwe e mathisa dinku!”

Motseng, ha ba utlwa sello sa thuso, batho ba tla ba matha thabeng ho mathisa phokojwa. Empa, ha ba fihla hodima thaba, ba seke ba fumana phokojwe. Ba ile ba utlwa moshanyana feela ya neng a ba tsheha.

“Se ka hoeletsa phokojwe, ho se na phokojwe!” ho honotha e mong wa baahi ha ba kgutlela hae ba theoha thabeng.

Ka tsatsi le latelang, moshanyana a hoeletsa hape, “Phokojwe!” “Phokojwe!” Nthuseng! Phokojwe e mathisa dinku. Baahi ba matha hape ba hlwa thaba ho thusa ho tebela phokojwe.

Ha baahi ba bona ho sena phokojwe, ba re, “Moshanyana, o tlameha ho hoeletsa feela ha ho na le ho hong ho senyehileng! O seke wa hoeletsa phokojwe, ho sena letho!”

Moshanyana a bososela a ba sheba ha ba honotha ba theosa thaba hape.

Ka matsatsi a latelanag a se makae, moshanyana a bona phokojwe e nkgella dinku. A tshoha haholo a ba a hoeletsa haholo. “Phokojwe! Phokojwe! Nthuseng!”

Empa baahi ba hopola hore o leka ho bapala ka bona hape empa a le mong a ya ho ya mo thusa.

Bosiung ba tsatsi leo, baahi ba makala ha ba bona moshanyana wa modisa a sa kgutla le dinku.

Baya ho mo batla ba mo fumana a lla a le mong.

“Phokojwe e ne e le teng ka nneta! E jele dinku tse ding ha tse ding di balehile! Ke hoeleditse hore le nthuse! Hobaneng le sa tla?” A lla.

E mong wa baahi ba kgale a leka ho kgothatsa moshanyana ha ba kgutlela motseng.

“Re tla o thusa ho batla dinku tse lahlehileng hoseng,” a realo, a beha letsoho la hae ho moshanyana. “Empa o tlameha ho ithuta jwale, hore ha o bua leshano ka mehla, batho ba keke ba o kgolwa, le ha o se o bua nneta!”





Ha re bueng



Hobaneng ho se na motho ya ileng a thusa moshanyana?

Etsa papadi ka pale ena. O hloka moshanyana, phokojwe, dinku le baahi ba itseng.



Tlotlontswe

Fumana mantswe ana sopong ya mantswe.

honotha

tshoha

lla

h	o	n	o	t	h	a	h	s
o	e	s	h	s	s	e	s	e
e	l	e	s	h	e	t	s	n
l	b	o	s	o	s	e	l	a
e	s	e	n	h	h	o	h	n
t	h	l	l	a	e	l	e	s
s	n	o	s	h	n	s	l	e
a	o	l	e	s	h	a	n	o

bososela

hoeletsa

leshano

sena



Ha re ngoleng

Bala dipotso o etse sedikadikwe haufi le karabo e nepahetseng.

Hobaneng moshanyana wa modisa a ile a hoeletsa "phokojwe!"

- A O ne a le bodutu a batla hore batho batle ho yena.
- B O ne a nahana hore ho na le phokojwe.
- C O ne batla ho bua leshano.
- D O ne a batla ho tshosa phokojwe.

Hobaneng baahi ba sa tla ha a hoeletsa?


- A Ba ne ba sebetsa masimong.
- B Ba ne ba nahana hore o leshano hape.
- C Ha ba ka ba mo utlwa.
- D Ba ne ba batla hore phokojwe e je dinku.

Ke sehlooho sefe se tshwanetseng pale?

- A Letsatsi leo phokojwe e jeleng dinku ka lona.
- B Moshanyana e monnyane wa modisa.
- C Moshanyana ya ileng a hoeletsa a kopa thuso.
- D Letsatsi le tjhesang thabeng.

Thuto ya pale ke efe?

- A Ha o hoeletsa o kopa thuso ha ho ya tla o thusa.
- B O se ke wa etsa lerata haholo.
- C Ha o bua leshano ka nako tsohle, ha ho ya tla o kgolwa le ha o bua nnete.
- D O tlameha ho ba le botshepehi.



Ha re baleng

Thabo o ne a rata hore batho ba tle ho yena. O ne a ye a bitse ba leloko le metswalle hore ba tlo bona sehwana seo a se boneng. “Tloo le boneng sehwana!” o tla hoeletsa, kapa “thusa, ntho e sa tsebisahaleng e theohile!”

Ka nako Thabo ha a bitsa, toropo yohle e tla mathela lebaleng ho ya bona sehwana. Ebe ha ho letho leo ba le boneng. “Se se se ile!” o bolella batho bohle.

Thabo o entse sena hang, habedi, hararo- hangata

Yaba, ka tsatsi le leng, Thabo a bona sehwana e le ka nnete. “Thusa!” a hoeletsa, “Sehwana se eme masimong. Thusang hle! E mong thusa!”

Empa ha ho motho ya tlileng.

Ka nako eo, phoofolo e tala ya tlola ho tswa sehwana, yaba e re Thabo, “nthuse hle! Ke hloka peterole le dijo tsa ba lapa la ka. Bana ba hloka dijo ka potlako! Re tllisetse mahlaku hle, a mangata ka moo o ka kgonang!”

“Thusa!” thabo o a hoeletsa. “ho na le diphoofolo tse lapileng tshimong!”


Empa ha ho motho ya tlileng.

Jwale Thabo a matha ho tloha sefateng se seng ho ya ho se seng a kga mahlaku, yaba o mathela seteisheneng sa peterole ho ya reka peterole. Phoofolo e tala ya leboha ka thabo.

Thabo o ne a kgathetse yaba o robala fatshe ha sehwana se tloha.

“Ke eng seo Thabo?” ho botsa mme ha a bona sehwana se finyella ho tloha mahlong a hae.

“Ho thusang ho o bolella mme”, ho bua Thabo a phahamisa mahetla. O keke wa nk golwa.





Ha re bueng

Etsang papadi ka pale ena. Le tla hloka sehlahantle, bana ba yona, Thabo le mme wa hae.

Pale ena e tshwana jwang le "moshanyana ya hweleditseng "phokojwe!"?



Ha re ngoleng

Nahana ka bobedi ba pale tsena ebe o tlatsa tafole.




Pale	Ke mang sebapadi sa sehloho?	Poloto ke eng?	Molaetsa wa pale ke eng?
Moshanyana ya Hoeletsang "Phokojwe!"			
Moshanyana ya hoeletsang "Sehwana!"			



Ha re ngoleng

Jwale ngola pale ya hao ya mantswa a ka bang 120 ka ngwanana kapa moshanyana ya ileng a hoeletsa a batla thuso. Pele ngola pale ya hao pampriring ebe o kopa motswalle wa hao hore a e tshwaye. Ha a qeta e ngole hantle ka tlase.

Sehlooho sa pale ya hao.			
Na o llela eng?			
Ho etsahalang ka tsatsi la pele ha ho se na ya arabang.			
Pale e fela jwang?			
Molaetsa kapa thuto ya pale ke eng.			





## Sehlongwapele ke eng?

Sehlongwapele se fetolela moevelo wa lentswe.

Sehlongwapele ha se lentswe le feletseng. Ke karolo ya lentswe le hlomathiswang qalong ya lentswe le feletseng (le bitswang motso). Sehlongwapele se seng le se seng se na le moevelo. Ha sehlongwapele se hlomathisetswa motsong se fetolela moevelo wa lentswe leo.



Ha re etseng

Sheba mohlala ona. Ho etsahalang ha o hlomathisa sengwapele le motso wa lentswe? Lentswe le letjha le bolelang?

Sehlongwapele

le-

Motso wa lentswe

fatshe

Dihlongwapele tsena di bolelang?

Sehlongwapele	Moevelo
mo	motho
ba	batho
le	ntho e le nngwe
ma	e fetang nngwe
se	ntho

Etsa sedikadikwe ho sehlongwanthao sa lentswe le leng le leng la mantswe ana.  
Etsa mola ka tlasa motso.



Ha re ngoleng



Ha re ngoleng

Kenya dihlongwapele ho mantswe a sehetsweng mola ka tlase ho fetola moevelo ya dipolelo tsena.

O itshwara hantle ka mehla tlelaseng.



O ne a le makgethe haholo.

Sebapadi sa bolo se ne se thabile.

O tlameha ho etsa mosebetsi wa sekolo wa mmetse hae.

O ne a na le baesekele e kgubedu.




Boikgathollo

Ha re bapaleng papadi ya moyeng. Sebedisa letaese le dipene tsa ho bapala, o thube ho tloha ho 1.

**16**


O kgutletse lefatsheng o bolokehile.

**15****14****13**


O kopana le sehlahantle. O feta moo o tshwanelang ho tjeka ha o ntse o bua le yona.

**9**

O kgona ho tsamaya ngwedding Thuba ho tloha ho 12.

**10****11**


O ka bona lefatshe Thuba ho tloha ho 15.

**12****8****7**

O tshwanelo ho apara sutu ya moyeng. O feta moo o tjekang.

**6****5**

O fihla ngwedding. Tjeka hape.

**1****2****3**

Thuba ho ya ho 10.

**4**



Ha re bueng

Bua ka seo o nahagan hore maele ana a a se ka sona. Jwale taka mola ho moevelo kholumong e ka letsohong le letona.

Maele ke polelo e kgutswanyane e re nehang molaetsa wa bohlokwa.



Beha leoto la bohlokwa pele.

Dintja tse boholang ha di lome.

Ha e fetole mebalala.

Ho molemo ho bolokeha ho na le ho itshola.

Tlohellaa se sa o hlopheng.



Ha se seng se sa o hlophe ha ho na lebaka la hore o se qale.

Qala leeto kapa mosebetsi ka maikemisetso a hodimo.

O se ke wa tshaba batho ba o tshosang.  
Ha se hangata ba tla o etsa hampe.

Batho ha ba fetohé.



Re tlamehile ho itlhokomela maemong a kotsi. Ho molemo ho itlhokomela ho na le ho ba le kotsi (ebe o a itshola).

### Dihlongwanthao ke eng?

Dihlongwanthao di tshwana le dihlongwapele, kantle le hore tsona di hlomathiswa qetellong ya lenseswe ho fetolela moevelo wa lona.

Mohlala:  
getello- ng e bolela "tulo", lenseswe sekolong le bolela tulong e itseng



Dihlongwanthao tsena di bolela eng?

Sehlongwanthao	Moevelo
-ng	tulo
-eng	sebaka
-eng	ho etsa ho hong





Ha ré ngoleng

Thala mola ka tlasa metso ena ya mantswe.  
Ebe o etsa sedikadikwe qetellong ya mantswe ana.

bolong

sefateng

semahaleng

mafikeng

tereneng

tlung

dipapading

bathong

tereneng

moreneng

ting

lebaleng

mmileng

seyalemoyeng

dipapading

sefubeng

selokong

kerekeng

nokeng

sefubeng

Kgetha mantswe a mahlano mme o a sebedise dipolelong.


Kgetha lentswe le nepahetseng, Kenya sehlongwanthao –ng ho lona ebe o ngola lentswe le letjha.


sebaka	O bapala bolo _____ la dipapadi Orlando.
lebala	Ha o mmatla ka _____ bua ka dibuka.
babatseha	O dula _____ se ka thoko le motse wa heso.
sefate	Setshwantsho sa hae se _____.
botle	Motse o mong wa Foreistata ke _____.
thabo	O wele _____ sa diperekisi a robeha letsoho.



# Lehlaku la mebala e mengata



Dipaleng tse ngata, diphoofolo di phela  
le ho bua seka batho. Bala pale ena mme  
o nahane ka dibapadi tsa diphoofolo.



Sefate se ne se le tshimong. Moya wa qala ho foka  
mme lehlaku le lennyane la qala ho reketla.

La wa sefateng. La wela fatshe la ya fatshe la ba la ya  
fatshe, ho fihlela le wela hodima jwang tlasa sefate.  
Katse e ne e dutse hodima jwang. "Dumela, lehlaku le  
letala le lennyane, ho bolela katse. "Na nka bapala le  
wena"?

Lehlaku le lennyane le ne le le haufi le ho dumela, ha  
moya o qala ho foka hape. Wooo! Moya wa foka, wa  
phahamisa lehlaku le lennyane, hodimo hodimo ho ya  
marung. Moya wa lenka sebaka se selele. Wa lahlela  
lehlaku le lennyane ha bonolo pela tsela.

"Dumela, lehlaku le lesehlana le lennyane, ho  
dumedisa nonyana e le thoko ho tsela. "Na o tlo dula  
le nna?: Ho a makatsa, ho bolela lehlaku le lennyane.  
"katse e itse ke motala. Jwale nonyana e re ke mosehla.  
Ke a makala na mmala waka ke o jwang?"

Lehlaku le ne le le haufi le ho botsa nonyana ha moya  
o qala ho foka hape. Wooo! Ho foka moya, wa kuka  
lehlaku le lennyane wa le isa hodimo hodimo haholo  
ho ya marung. Moya o nkile tsela e telele. Yaba o  
lahlela lehlaku le lennyane butle naheng e kgolo.

Ho ne ho na le dikgomo naheng, di ja jwang.  
E nngwe ya dikgomo ya fihla ya sheba lehlaku le  
lennyane. "Muu," ho bolela kgomo. "Dumela, lehlaku le  
lennyane la mmala wa lamunu." Jwale kgomo e re ke  
mmala wa lamunu. Ke a makala na ke mmala ofe?

Lehlaku le lennyane le ne le le haufi le ho botsa  
kgomo ha moya o qala ho foka hape. Wooo! Moya  
wa foka wa kuka lehlaku le lennyane ho ya hodimo  
hodimo marumg. Moya wa le nka tsela e telele. Wa  
lahlela lehlaku le lennyane butle hodima thaba e kgolo.



• Sheba ditshwantsho le dihlooho mme  
o leke ho noha hore se ngotsweng se  
mabapi le eng. • Bala leqhephe mona le  
mane o shebe seo o tleng ho bala ka sona.



• Lekanya seo o se nohileng le seo o  
badileng ka sona. • Ha o sa utwlisis serapan  
seo, bala hape o iketlile. Se balle hodimo.



Ha re bueng

Ke eng e entseng hore lehlaku le we sefateng?  
 Lehlaku le tsamaile jwang ho tloha phoofolong e  
 nngwe ho ya ho e latelang.  
 Hobaneng mongodi a sebedisa lenseswe "woo"?  
 Na ho na le dipale tse ding tseo o di tsebang moo  
 diphoofolo di buang?  
 O nahana ho tla etsahala eng hape paleng?  
 O nahana pale e tla fela jwang?



Ha re etseng

Taka tsela eo lehlaku le e tsamaileng ho tloha sefateng ho ya  
 ho kgomo.



Ha re ngoleng


Jwale hhalosa setshwantsho o sebedisa mantswe "pele", "jwale",  
 "kamorao ho moo" le "qetellong".

Pele lehlaku

Yaba le

Ka morao ho moo

Qetellong



Ha re baleng



Ha re bone hore pale e fela jwang.



Lehlaku le lennyane la robala moo nakonyana. Yaba podi e tla ho lona. "Dumela lehlaku le lennyane le lekgubedu" ho bolela podi. "na o tlo dula le nna thabeng?" "Ho a makatsa," ho bolela lehlaku le lennyane. "Katse e itse ke motala, nonyana e itse ke mosehla ha kgomo yona e re ke mmala wa lamunu. Jwale podi yona e re ke mokgubedu. Ke a makala naa ke mmala o jwang?"

Lehlaku le lennyane la thola la robala. "Dumela lehlaku le lennyane le sootho." Ho realo kolobe. "Ke batlile ke ho ja hona jwale. Na o tlisitswe ke moyama?" "Ho a makatsa, ho realo lehlaku le lennyane. "Katse e itseke motala, nonyana e itse ke mosehla ha kgomo yona e re ke mmala wa lamunu. Podi yona e re ke mokgubedu. Jwale podi e re ke mosootho. Ke a makala naa ke mmala o jwang?"



Ka yona nako eo moshanyana e monnyane a bona lehlaku a le thonaka. "Sheba," o bolella mme wa hae. "Sheba lehlaku lena le lennyane la gauta. Ebe o sheba mahlaku a mang oohe. A matala le bosehla le mmala wa lamunu le bokgubedu le bosootho le gauta, "Ke nnete," ho realo mme wa hae. "Jwale ka ha lehlabula se fetile, mahlaku a mmala wa selemo."



Ha re etseng

Etsang papadi ka pale ena. Le hloka dibapadi tse robong:

- Motho a le mong e tla ba lehlaku
- Bana ba tshelala e tla ba diphoofolo
- Motho a le mong e be sebapadi sa moshanyana
- Motho a le mong e tla ba mme
- Qetellong, motho a le mong e tla ba sebohodi.



Sebohodi se bolela karolo ya pale e sa bolelweng ke diphoofolo, moshanyana, mme le lehlaku.



Lehlaku le boletse le diphoofolo tse kae? Etsa lenane la tsona o bolele hore phoofolo ka nngwe e bolelletse eng lehlaku.

Phoofolo	E itseng ho lehlaku?
1	
2	
3	
4	
5	

Moshanyana e monnyane o itseng ka mmala wa lehlaku?

Mme wa moshanyana o qetelletse ka ho reng ka mmala wa lehlaku?

O nahana pale ena ke nnete? Hobaneng?

O nahana pale e etsahetse ka kgwedi efe? Hobaneng o bolela sena?



Ha re bueng

Sheba morao paleng ya lehlaku le lennyane.

- Bolela ka moo pale e qadileng ka teng.
- Bolela ka moo e fedileng ka teng.



Ha re ngoleng

Taka setshwantsho sa ka moo pale e qadileng ka teng, ebe o ngola seratswana ka qalo ya pale.

Ngola pale o e nehe motswalle wa hao a e tshwaye. Ebe o e ngola ka makgethe ka tlase. Pale ya hao e be mantswe a ka bang 120 – 140 ka bolelele.




Letsatsi:



Ha re etseng

Taka setshwantsho sa se etsahetseng ka lehlaku ha le ntse le fofa ebe o ngola seratswana ka se etsahetseng bohareng ba pale.


Taka setshwantsho sa ka moo pale e fedileng ka teng ebe o ngola seratswana ka qetelo ya pale.



# Dihlongwapele le maele




Ha re etseng

Bala ka maele mme  
o bue ka moevelo  
wa ona. Ebe o tak  
setshwantsho ho a  
hhalosa. Qetellong  
ngola polelo ho  
hhalosa maele.

1

Ntjapedi ha e hlolwe ke sebata.

2

Nahana pele o etsa.




3

Lepotlapotla le ja podi.



Letsatsi:

# Peiso ya sehlongwanthao-sehlongwapele



Boikgathollo

Jwale leka peiso ya sehlongwanthao-sehlongwapele. Etsa peiso le motswalle wa hao. Bona ke mang ya lebelo ho feta e mong ka ho fumana le ho thala mola ka tlasa dihlongwapele kapa dihlongwanthao.



Ha re ngoleng Kgetha mantswe a mahlano setshwantshong mme o a sebedise ho etsa polelo.


TEACHER: Sign

Date



Ha re baleng



Sheba kamoo  
tsebeso e qalang  
ka laetsi ka teng.



Ha re ngoleng

**Dihlokwa**

2 diapole

2 dikgaba tsa tswekere

2 dipanana

1 phopho

1 lamunu

1 paene apole

**Mokgwa**1. *Ebola* diapole o di sehe dikotwana.2. *Sehella* dipanana.3. *Ebola* phopho o e sehelle dikotwana.4. *Ebola* paeneapole o e sehelle dikotwana.5. *Kopanya* ditholwana ka sekotlolong.6. *Pepeta* lamunu.7. *Tshela* lero hodima selae.8. *Fafatsa* tswekere.

O hloka tjhelete e kae ho etsa selaei sa ditholwana?

	Ranta	disente
	R1,50 ka nngwe	.....
	R2,00 ka nngwe	.....
	R6,00 ka nngwe	.....
	R4,00 ka nngwe	.....
	Kaofela	.....



Ha re bueng

O etsa eng ha o qeta ho sehella dipanana?

O etsang pele ofafatsa tswikere ho selai?

Sheba hore ke disebediswa dife tseo o tla di hloka ho etsa selae sena. Di ngole.


Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ngola resepe ya hao ya  
sejo seo o se ratang.



Ha re etseng

Bala polelo ka nngwe, ebe o etsa sedikadikwe ho leemedi leo o ka le  
sebedisang sebakeng sa Lebitso le lekgubedu.

O dula Durban.

Nna	yena	wena	yona	bona	yona	bona
-----	------	------	------	------	------	------

O tseba kgwele ya maoto.

Nna	yena	wena	yona	bona	yona	bona
-----	------	------	------	------	------	------

**Bona** ba rata ho bapala bolo ha sekolo se tswile.

Nna	yena	wena	yona	bona	yona	bona
-----	------	------	------	------	------	------

E rata ho sesa nokeng.

Nna	yena	wena	yona	bona	yona	bona
-----	------	------	------	------	------	------



Resepe ya \_\_\_\_\_

Dihlokwa


Mokgwa




Leemedi ke  
lentswe le  
sebediswang ho  
emela lebitso. A  
etsa hore polelo e  
be kgutswanyane  
le bonolo ho e  
bolela le ho e bala.

# Ho sebetsa ka maemedi



Are ngoleng

Tlatsa ena kapa yane.

Maemeditshupi a a bontsha boemo ba ntho kapa dintho. Re sebedisa ena kapa tsena ha dintho di le haufi. Re sebedisa ela kapa tsela ha dintho di le hole.



	mane	hole
bonngwe	sena	ena
bongata	tsena	tsane



\_\_\_\_\_ ke ngwedi.

\_\_\_\_\_ ke jase yaka.

\_\_\_\_\_ ke seterata seo ke dulang ho sona.



\_\_\_\_\_ ke seterata se bitswang Biko.

\_\_\_\_\_ ke sekepe.

\_\_\_\_\_ ke baesekele yaka.



Ha re ngoleng Ngola dipolelo tse 4 o qala ka sena kapa sane.


Jwale leka sebopetho sa bongata sa maemedi ana.

Tlatsa **ena**, **ona**, **tsena** kapa **tsane**




\_\_\_\_\_ ke katse yaka.



\_\_\_\_\_ ke mose waka o motjha.




\_\_\_\_\_ ke dikatse tsaka.



\_\_\_\_\_ ke koloi ya titjhere wa ka.



\_\_\_\_\_ ke dinaledi.



\_\_\_\_\_ ke dikoloi.



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tse 4 o qala ka **tsena** kapa **tseno**.


# Ke tsa bo mang tseña



Ha re ngoleng

Thala lelemedi le nepahetseng polelong ka nngwe.



Ke baesekele ya **hae/hao**



Ke koloi ya **bona/hona**



Na ke pene ya **hao/tseo?**



Ke sekolo sa **rona/hona**



Ke jase **ya/tsa** hae.



Ke founu ya **hao/tseo?**

Ke **yena/tseña**.

Key a **bona/hona**.

Ke ya **hao/hae**.

Ke ya **rona/tsona**.

Ke ya **hae/hona**.

Ke ya **ka/tsa**.

Ntja ke ya **ka/ba** ka.



Ha re ngoleng

Bapisa dipolelo tse ka letsohong le letshehadi  
le dipolelo tse ka letsohong le letona tse nang  
le thuo ya maemedi a nepahetseng.



Ena ke koloi ya rona.

Ke ya hae.

Lerui ke lenseswe  
le emelang lebitso  
mme le bontsha  
thuo.

Ena ke baesekele ya Nomsa.

Ke tsa bona.

Ena ke ntja yaka.

Ke tsa hao.

Tseña ke dibuka tsa motswalle  
waka.

Ke ya hae.

Ena ke hempe ya Thabo.

Ke ya rona.

Tseña ke dibuka tsa hao.

Ke yaka.



Sebedisa marui ana meleng e sa ngolwang thoko ho dipolelo tse nepahetseng.

Sebedisa mantswe ana ho o thusa.

**tsa bona**

**ya hae**

**tsa rona**

**ya hae**

Ke koloi ya John. Ke ya hae

sena ke dibuka tsa bashanya.

Ke \_\_\_\_\_.

Ona ke mose wa Ann. Ke \_\_\_\_\_.

Ena ke selefounu ya Jim. Ke \_\_\_\_\_.

Ena ke koloi ya rona. Ke \_\_\_\_\_.

Ena ke polasi ya leloko la heso. Ke \_\_\_\_\_.

Ena ke founu ya Thabo. Ke \_\_\_\_\_.



Ha re ngoleng

Bapisa mantswe a kholomong ya 1 le a nepahetseng kholomong ya bobedi. Tadima mantswe a sehetsweng mela ka tlase. A tla o thusa ho kgetha maemedi a nepahetseng.



Boikgathollo




QALA

Nna le lelapa	leso ha re dule Bisho.
Maria	ha a etse mosebetsi wa hae bosiu.
Ntja	yeso ha e je hlapi.
Ha o	bapale chese motshehare .
Jabu	ha a sese sekolong.
Bana	ha ba rate diapole.
Ha	ke na ntja ya setswallie.
Moholwane le	nna ha re robale ka hora ya 9 .

O bapala tenese.
O bapala bolo.
Ba rata dilamunu.
Re dula Mtata.
O sheba TV.
E ja masapo.
Re robala ka hora ya 9.
Ke na le tlou.

Thusa Jim ho fumana tsela ho leba lapeng. O tsamaye kamoo baesekele e tobileng teng ho mo thusa ho feta hara meizi.



HAE




# Etsa tsuonyana chick pompom



Ha re bueng



Ha re etseng



Bala ditaelo ebe o hhalosetsa motswalle wa hao hore o tshwanetse ho etsang ho etsa tsuonyana popo ya tsuonyana.

## Seo o se hlokang

Wulu e lohang e tshehla.  
Sehlwekise sa peipi.  
Mahlo, molomo le maoto ho hlaha ho leqephe la disehwa.  
Kgomo e matla.



## Tsela ya ho etsa popo ya tsuonyana

- 1 Taka didikadikwe tse pedi tse kgolo, tse tshwanang hodima boroto. Jwale di sehe.
- 2 Taka didikadikwe tse pedi tse nnyane hara tse kgolo. Di sehe, hore jwale tse kgolo di be le lesoba mahareng.
- 3 Beha didikadikwe mmoho, mme o phuthele wulu le lesobeng le mahareng le ho pota bokantle ho fihla didikadikwe di kwahetswe. O ka sebedisa dikgwele tse pedi kapa tse tharo tsa wulu mmoho ho kwahela sedikadikwe ka pele.
- 4 O sebedisa sekere se bohale, seha wulu e pakeng tsa pheletso tsa didikadikwe tse pedi.
- 5 Kenya sehlwekisi sa peipi mahareng ho etsa maoto a tsuonyana.
  - Jwale etsa pompom e nnyane ka didikadikwe tse pedi tse nnyane.
  - Etsa ka ho tshwana, ntle le hore ena ha e na maoto.

## Jwale etsa tsuonyana ya hao.

- 6 Mamarisetsa diphomphomo tsena mmoho.
- 7 Koba sehlwekisi sa peipi ho etsa maoto a tsuonyana.
- 8 Seha maoto, mahlo, le molomo ho tswa ho leqephe la disehwa kamorao bukeng ya hao.
- 9 Mamarisetsa tsena ho phomphomo.

Ha re ngoleng



Neha ditsuonyana tsa hao lebitso.	
O hoka eng ho etsa diphomphomo?	
O etsang ka kgomo?	

Letsatsi:

# Tsuonyana ya khathono



Ha re etse

Tadima ditshwantsho mme o ngole ditaelo tsa ho etsa tsuonyana ya khathono ya mahe.



O ka sebedisa mantswe ana ho o thusa.

pente

khathono ya mahe

ka ntle

ka hare

seha

sekere




O hloka eng?



dibopeho tsa kgutlotharo


Ditaelo



1

2

3

4

5

6

7



TEACHER: Sign

Date

Lebitso la  
lesedinyana

## MOTSWALLE WA BANA 22 Mmesa 2015

Letsatsi

## Ngwana ya lemo di 11 o phatlalatsa buka ya ho pheha

Tsa sehlohong

Zoe Bain Sehlooho



Serapa sa selelekela

Jack Witherspoon o tshwana le moshanyana e mong le e mong ya dilemo di 11. O etsa skateboard, o bapala bolo, ebile o rata ho pheha.

Empa Jack ya qetileng nako e ngata bophelong a kula haholo, o phatlaladitse buka ya ho pheha, e bitswang “Twist it up”.

Jack o ratile ho pheha a le dilemo di tshelela ha a qetile nako e telele sepetlele. O ne a ye a shebe mananeo a TV ya sepetlele, ke moo a ileng a ba le tjantjello ya ho ithuta ho pheha, a fumana “Food Network channel”. A qala ho iketsetsa diresepe tsa hae ha a le sepetlele mme ha a fihla hae a leka ho di pheha.

Buka ya Jack e rekiswa lefatshe lohle, mme o nehelana ka tjhelete eo ho mekgatlo e thusang bana ba futsanehileng ba kulang.



Ha re bueng

Bala ditaba tse pedi A le B. Sehlotshwaneng sa lona, buang ka ditaba tsa A le B. Buang ka ditaraba tsa dipotso tsena.

## Pele o bala

- Sheba ditshwantsho le dihlooho mme o leke ho noha hore se ngotsweng se mabapi le eng.
- Bala leqhephe mona le mane o shebe seo o tleng ho bala ka sona.

 **Ha o ntse o bala**

- Lekanya seo o se nohileng le seo o badileng ka sona.
- Ha o sa utwlisis serapan seo, bala hape o iketlile. Se balle hodimo.

Ke eng dihlooho ebile di hohela jwang maikutlo a lona?

Ke eng se diratswaneng tsa pele ebile di hohela jwang maikutlo a lona?

Ditaba tsee di bua ka mang?

Di hhalosa eng?



# Sekolo sa New Town se hlola hape

8 Hlakubele 2015

Bheki Phakati

**K**ereiti ya 4 ya sekolo sa New Town e hapile kgau moketeng wa letsatsi la World Book Day maobane. Kereiti ya 4 e balletse bana ba dikereiti tsa 1 le 2 dipale sekolong.

Ngwana ka mong wa kereiti ya 4 o balletse bana ba dikereiti tse tlaase dipale. Ba kereiti ya 4 ba iketseditse tse ding dibuka ka bo bona. Dibuka tse ding ba di fuwe ke baphatlalatsi ba dibuka mahala.

Ba baba dikereiti tsa 1 le 2 ba ratile dibuka.

Bongata ba bana ba hlahla malapeng a futsanhileng mme ha ba na dibuka tse monate tjena.

## Tlhodisano ya ho rala letshwao la buka

Banana ba babedi kereiting ya 4 ba hapile tlhodisano ya *Bookmark Competition*. Bongi Dube le Mary Smit ba ne ba thabile, ba hapile dibuka tse 10 bakeng sa ho etsa dimaraka tsa dibuka tse sa tlwaelehang.

Bongi Dube le  
Mary SmitBahlodi ba  
tlhodisano  
ya *Design a  
Bookmark*

Ha re ngoleng

Qetella dipolelo ka mantswe ana **le, ka, ya, o, ho, ka?**

Ke na _____ pene.	Ke batla _____ ja aesekerimi.
O badile buka e buang _____ dinnete tsa tjhokolete?	O hapile moputso _____ maraka wa buka e ntle.
Moshemane _____ ne a kula.	Ke kopa _____ ja lamunu.
Kereiti _____ 4 e hlotse.	Ke na _____ buka e ntjha.

Kenya matshwao a nepahetseng a puo qetellong ya dipolelo tsena.

Kgele o ngotse buka e ntle \_\_\_\_\_

Kajeno e ne e le *World Book Day* \_\_\_\_\_

Ke mang ya hapileng moputso \_\_\_\_\_

Hobaneng sekolo sa New Town se hlotse \_\_\_\_\_





Ha re etseng

Sebetsa le motswalle ho lokisa taba ya koranta ka katileho tsa sekolo sa heno. Sengolwa sa hao se be mantswe a ka bang 60 – 80 ka bolelele.



1

Handwriting practice lines for activity 1.

2

Handwriting practice lines for activity 2.




3

Ditaba tsa ka tsa koranta ke:

Handwriting practice lines for activity 3.

4



Handwriting practice lines for activity 3.

Handwriting practice lines for activity 4.



- Sebedisa mmapa wa mohopolo ho lokisetsa ho ngola ha hao ● Ngola feela ntle ho makgethe ● Kopa motswalle ho lokisa mosebetsi wa hao o sa etswang ka makgethe
- Tadima mosebetsi wa hao hape mme o lokise moo ho hlokahalang
- Jwale ngola mosebetsi oo ka makgethe bukeng ya hao.

Letsatsi:



# MOTSWALLE WA BANA

Sehlooho

Letsatsi

Taka setshwantsho sa taba ya hao




Ha re bueng

Etsa tokiso ya puo hodima sehlooho sa taba ya koranta.

Sebedisa dikeletso tsena ho o thusa.


### DIKELETSO TSA PUO E LOKISITSWENG

- Nehelano ya hao e be le Qalo, bohare le aetello.
- Diketsahalo di latellane ka nepo.
- Hopola ho ema ka nepo.
- Sebedisa lentswe le nepahetseng.
- Netefatsa hore o utluwa ke bohole.
- Sebedisa lentswe le hilakileng.
- Tadima bamamedi.



Ha re ngoleng

Ikisetse dinota tse kgutshwane.





Ha re ngoleng

Bakeng sa bongata re eketsa "di", "ba" kapa "ma", ho ya ka sehlongwapele sa lebitso mohlala: lehe > mahe, sefate > difate.

**1**  
Ngwana a le mong  
Bana ba babedi



**2**  
Leino le le leng  
Meno a mabedi



**3**  
Letata le le leng  
Matata a mabedi



**4**  
Leoto le le leng  
Maoto a mabedi



**5**  
Tamati e le nngwe  
Ditamati tse pedi



**6**  
Tapole e le nngwe  
Ditapole tse pedi



**7**  
Mengu e le nngwe  
Dimengu tse pedi



**8**  
Nku e le nngwe  
Dinku tse pedi



**9**  
Monna a le mong  
Banna ba babedi



**10**  
Mosadi a le mong  
Basadi ba bedidi



**11**  
Hlapi e le nngwe  
Dihlapi tse pedi



**12**  
Tweba e le nngwe  
Ditweba tse pedi



**13**  
Naha e le nngwe  
Dinaha tse ngata




**14**  
Ngwana a le mong  
Bana ba babedi



**15**  
Mofumahadi a le mong  
Mafumahadi a mabedi



**16**  
Phokojwe e le nngwe  
Diphokojwe tse pedi



## Ho lekola feela

### Nka

bala pale.



bala resepe.



bala ditaelo.

bala taba ya lesedinyana.

kgetholla sehlooho, taba ya sehlooho le selelekela.

lokisa le ho ngola pale.

lokisa le ho ngola ditaelo.

lokisa le ho ngola resipe.

lepa dipale le pheletso ya tsona.


tshwantsha pale.

kgetholla baphetwa, poloto le moralo.

sebedisa dihlongwapele le dihlongwanthao.

sebedisa.

sebedisa letshwao la puo ya dipolelo e nepahetseng.



# Ngola pale



Ha re ngoleng

Bua le motswalle wa hao ka pale  
eo o batlang ho e ngola.

Jwale tlatsa mehopolo  
leqepheng lena.

Letsatsi:

- Sebedisa mmapa wa mohopolo ho lokisetsa ho ngola ha hao ● Ngola feela ntle ho makgethe ● Kopa motswalle ho lokisa mosebetsi wa hao o sa etswang ka makgethe
- Tadima mosebetsi wa hao hape mme o lokise moo ho hlokalalang
- Jwale ngola mosebetsi oo ka makgethe bukeng ya hao.

Etsa buka ya hao. Sehella leqephe le latelang la buka. Seha moleng o matheba. Koba leqephe moleng. Ngola sehlooho sa buka ho khabara. Beha lebitso la hao ka tlasa sehlooho, hobane o mongodi. Taka setshwantsho khabareng. Jwale ngola pale ka hara buka.



## KA TSA MONGODI

Ngola lebitso la hao

Dilemo tsa hao

Moo o dulang

8

Ngola sehlooho sa buka mona.

Tlatsa lebitso la hao (o mongodi).

1

Mohato wa 4: Seha moleng o motenya kamora hoba o kenyse teipolarabukeng ya hao.

Mohato wa 2: Mena mathebeng moleng.

5

4



Tswelela pele ka pale ya hao mona.

Ngola bohare ba pale ya hao mona.



T

aka setshwantsho mona.

T

aka setshwantsho mona.

Taka setshwantsho mona.



Qala ho ngola pale ya hao.

---

---

---

2

Qetella pale ya hao mona.

---

---

---

7

3

---

---

---

9

Tswella pele ka pale ya hao mona.



Taka setshwantsho mona.

Ngola ka se etshalang pheletsong ya pale ya hao.

Taka setshwantsho mona.

# Tema 3: Ke sohle seo o se balang

**Sengolwa sa tlhahisolededing**

**Kotara 2: Dibeke 1 - 2**

## 33 Ke dife ka tsa boemo ba lehodimo?

70

Bala palo ya tlhahisolededing e nang le ditshwantsho. Bala tjhate ya boemo ba lehodimo le tjhate ya bongata ba pula. Puisano ka tjhate ya boemo ba lehodimo. Ho fumana tlhahisolededing ho hlaho ho tjhate ya boemo ba lehodimo mme o bapisa boemo ba lehodimo dibakeng tse fapaneng.

## 34 Boemo ba lehodimo ba kajeno e ka ba ...

72

Etsa tjhate ya boemo ba lehodimo o sebedisa disehwa. Hasa lenaneo la bolepi ho TV. Barutwana ba neha peho tsa bona hammoho le tsa bomphato maemo.

## 35 Ho sebedisa makgethi ho hhalosa mabitso

74

Ho sebedisa makgethi ho hhalosa ditshwantsho. Tlhahiso ho papiso ka boholo. Ho bopa dipolelo ka maetsi a nehilweng.

## 36 E etsahetse kgale

76

Lekgatthe lefetile: maetsi a tlwaelehileng le a sa tlwaeleheng. Ho ngola bukatsatsi lekgatheng lefetile. Ho kgetholla maetsi a lekgatheng lefetile. Ho ngola sengolwa hape ho tloha ho lekgatthe letlang ho ya ho lekgatthe lefetile. Makgethi a papiso.

## 37 Bala tlhahisolededing

78

Ho bala sengolwa sa tlhahisolededing phamofolete. Kutlwiso e itshetlehileng hodima phamofolete. Ho etsa phamofolete e nang le ditshwantsho ho fan aka lesedi. Rekota mantswe a matjha le meeleo dikishinareng ya hao.

## 38 Ho fana ka ditaba

80

Tokisetso ya ho ngola phamofolete. Ho etsa phamofolete e nang le ditshwantsho ho le mongolo ho nehelana ka lesedi.

Rekota mantswe a matjha le meeleo dikishinaring ya hao.

## 39 Ditaba tsa ho bala tjhate

82

Ho bala tjhate ya bara diketsahalong tsa dipapadi. Araba dipotso tse itshetlehileng ho tjhate ya bara. Ho etsa tekolo mme o sebedisa lesedi ho etsa tjhate.

## 40 Ho bapisa dintho

84

Hlakiso ka makgethi a papiso. Ho sebedisa makgethi a papiso ho hhalosa se bolelwang. Makgethi a papiso a ho hopolwa. Rekota mantswe a matjha le meeleo dikishinaring ya hao.

## Ho bala pale mme o ngola tlhaloso ya mophetwa

**Kotara 2: Dibeke 3 - 4**

## 41 Ho bala pale:

Lulu o ne a le jwang

86

Ho arabu kutlwiso e itshetlehileng paleng. Ho tsepama ho kamoo mophetwa wa sehlooho a fetohang kateng ho tloha qaleng ho fihla pheletsong. Ho sebedisa makgethi ho hhalosa mophetwa paleng.

## 42 Ho nahana ka papadi

88

Ngola bu ka ,ahlalosi. Fumana mantswe a hhalosang a sebediswang ke dibapadi. Ho fumamdi moetsi le leetsi polelong. Ngola mantswe amatjana le moeleo dikishinaring ya hao.

## 43 Ho ngola pale

90

Tokiso ya ho ngola pale ho hhaloswa le ho hodisa mophetwa. Ho sebedisa mmapha wa mohopolo ho hhalosa seboleho sa mophetwa. Hhalosa kamoo mophetwa a fetoholeng kateng ho tloha qaleng ho fihla pheletsong.

## 44 Maetsi ke mantswe a supang ketso

92

Ho ngola dipolelo tse itshetlehileng ho maetsi a bontshitsweng ditshwantshong. Nyalanya maetsi a lekgatthe lejwale le letlang mme o hlakola maetsi a fosahetseng.

Tumellano ya moetsi-leetsi. Ho kgetha makgethi a nepahetseng. Rekota mantswe a matjha le meeleo dikishinaring ya hao.

## 45 Bukatsatsi ya Mandu ya lekunutu

94

Ho bala pale o tsepame ho mophetwa wa sehlooho. Kutlwiso ya dipotso tse etellang pele tse amanang le baphetwa.

## 46 Ba jwang?

96

Ho kgutsufatsa pale bukatsatsing lekgatheng lefetile.

Ho buisana ka mophetwa wa sehlooho le boleng ba hae.

Ho kgetholla seboleho sa mophetwa wa sehlooho mme o sebedisa makgethi ho mo hhalosa.

Ngola tlhaloso ya mophetwa wa sehlooho.

Matshwao a puo: ho ngola ka ho bolela le qetello ya dipolelo.

## 47 Maetsi hape

98

Maetsi a sa tlwaeleheng Ho fetola maetsi dipolelong ho tswa ho lekgatthe lejwale ho ya ho lekgatthe lefetile.

Tumellano ya leetsi la moetsi. Rekota mantswe a matjha le meeleo dikishinaring ya hao.

## 48 Itokisetsa ho ngola pale

100


Ho sebediswa tsela ya ho ngola, ho kopanya mehopolo, ho ngola le ho hlaola diphoso.



# Ke dife ka tsa boemo ba lehodimo?



Ha re baleng mmapa wa tsa boemo ba lehodimo.



Ha re bueng

Bua le motswalle wa hao ka mmapa wa tsa boemo ba lehodimo.

- Tjhate e reng ka tsa boemo ba lehodimo profenseng ya hao?
- Na boemo ba lehodimo bo jwalo kajeno?
- Bu aka tsa boemo ba lehodimo diporofenseng tse ding?
- Batho ba Kapa Botjhabela ba tshwanelo ho apara diaparo tse jwang boemong bo tjena ba lehodimo?
- Moo boemo ba lehodimo bo leng botle teng? Moo boemo ba lehodimo bo leng bobo teng?



Ha re ngoleng

# Pula ya kgwedi: Newville

Inahane o ilo bala tsa boemo ba lehodimo ho TV o sebedisa mmapa o leqepheng le ka pele. Ngola seo o tla se bolela ka profense ka nngwe.


Tlatsa mabitso a diprofense.	Hhalosa tsa boemo ba lehodimo. Pele bolela hore temperetjhara e tlang ke ba efe? Ebe o bolela hore na ho tla ba le pula, maru kapa letsatsi.



Bala tjhate e bontshang bongata ba pula ya Newville nakong ya kgwedi tse 12. Bua le motswalle ka bongata ba pula e neleng kgwedi le kgwedi.



Ha re ngoleng  
Jwale araba dipotso tsena.



Ke kgwedi efe e nang le pula e ngata?

Ke kgwedi efe e nang le komello?

Ke dikgwedi dife tsa pula?

Ke pula e kaakang e neleng selemo sena?

Ke dikgwedi dife tse bileng le pula e lekanang?

Ke (di)kgwedi dife tse sa kang tsa ba le pula?

O nahana ke nako efe e lokelang dijalo? Hobaneng?

**tjhesa****tjhesa haholo****tjhesa haholoholo**

# Boemo ba lehodimo ba kajeno e ka ba ...



Ha re etseng

Etsa tjhate ya tsa boemo ba lehodimo. Sehella diicons tsa boemo ba lehodimo tlase ho leqephe o di kgomaretse mmapeng ona, diprofenseng tse fapaneng.



Ha re bueng

Ha o qetile ho kgomaretса matshwao, bua le motswalle wa hao ka tjhate ya tsa boemo ba lehodimo. Bolela hore boemo ba lehodimo ke bofe profenseng ka nngwe.

Rain	Maru	Maru a itjadileng	Letsatsi	Mohodi	Letolo le mahadima	Lehlwa	Moya	Letsatsi



Ha re ngoleng


Inahane o ilo bala tsa boemo ba lehodimo. Hlalosa boemo ba lehodimo ba profense e nngwe le e nngwe. Ka nako e nngwe le e nngwe, neha babohi keletso hore ba apare eng ho tsa boemo ba lehodimo. Ba boelle ka moo tsa boemo ba lehodimo di tla amang mesebetsi ya bona hae (mhl. Ho hlatswa diphahlo), kapa ho rwala dikgalase tsa letsatsi. Bolella borapolasi hore ba emele boemo bo jwang ba lehodimo.

Profense	Boemo ba lehodimo
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	



Ha re bueng

Jwale ba  
bolelle  
ka tsa  
boemo ba  
lehodimo.



## Ho hlahlloba

Ke ile	✓	✗
Ke bolela tsa boemo ba lehodimo ka nepo?		
Nehana ka ditaba tse felletseng ka tsa boemo ba lehodimo profenseng ka nngwe?		
Ka sebedisa polelo e nepahetseng ho batho ba baholo?		
Ka sebedisa mantswe a nepahetseng a tsa boemo ba lehodimo?		
Ka shebana le babohi ha ke bua?		

# Ho sebedisa makgethi ho hlalosa mabitso

**MAHLALOSI:** O tla hopola hore mabitso ke mareo a batho, dibaka le dintho, Mahlalosi a re neha tlhaloso ka motho, sebaka kapa ntho. A hlalosa **mabitso**.

Re bolelle kamoo ntho kapa motho a shebahalang ka teng, kutlo, lerata, monko le hore di ka o thusa ho ngola kapa ho bolela se kgahlisang.



Ha re bueng

Sheba ditshwantsho tsena. Di bua ka mabitso kaofela ha tsona. Bolella motswalle wa hao hore ntho tsena di shebahala jwang, dinkga jwang, dikutlo tsa tsona di jwang le hore tatso ya tsona e jwang.



Ha re ngoleng

Jwale, bapisa mahlalosi a kholomong ya pele le mabitso a kholomong ya bobedi.

hwasha
ntle
mabopo
kaapele
monate
tjhesa
ntle
futhumetse
nkga

teye
tsela
palesa
meqathatso
omme
matlakala
koloi
kuku
katse

Kgetha dipara tse pedi tsa mabitso le mahlalosi lenaneng le ka hodimo mme o a sebedise dipolelong tse hlano.





## Dipale ka mahlolosi di **bo DUTU**



Ha re ngoleng

Bala pale a ka tlase. Jwale ngola lehlalosi la lebitso le leng  
le le leng o shebe hore dipale di ka o thabisa jwang.

→ E ne e le letsatsi le itseng \_\_\_\_\_.

→ Tleloko ya ka \_\_\_\_\_ ya lla.

→ Ka tsoha \_\_\_\_\_ betheng.

→ Ka apara borukgwe bo \_\_\_\_\_ le jeresi.

→ Ka nwa jusi e \_\_\_\_\_ le disamentjhisi.

→ Ka palama bese \_\_\_\_\_.

→ Ke ile ka ikwa ke thabile ge ke namela pese ya \_\_\_\_\_ gomme ka \_\_\_\_\_ .

Jwale ngola dipolelo tse robedi kamoo pale e felang ka teng.


ka**p**e**l**eka**p**e**l**e **hah**o**l**oka**p**e**l**e **haholoholo**

**Lekgathe lefetile:** Hangata ha re ngola re sebedisa lekgathe lefetile ebe re kenya –ile ka mora leetsi.


Maetsi a mang a fapane ho hang, mohlala robala-robetse. Re bitsa sena lekgathe lephethi.



Ha ré ngoleng

Ngola bukatsatsing ka mantswe a ka bang 40 ka seo o se entseng mafelong a beke a fetileng. Maetsi kaofela ao o a sebedisang a tlameha ho ba maetsi a phethahetseng.

Dumela tayari

A<sub>6</sub>

Boikgathollo

Taka mola o bapise lekgathe lejwale le leetsi lephethi.

ja	tshehile
tsamaya	tsohile
tsheha	jele
tsoha	tsamaile
bapala	qadile
qala	bapetse
batla	tsamaya
tsamaile	batlide
nka	mathile
matha	nkile
kganna	binne
bina	sesile
matha	kgannile
sesa	robetse
reka	mathile
robala	rekile

Jwale etsa sedikadikwe maetsing a fellang ka –ile. Ka tlasa ao a sa tlwaeleheng le ao a nang le lekgathe lejwale le lekgathe lephethi le sa tshwaneng, mhl. **Robale-robetse**.



## Ha re baleng

Bala emeili ya Jim e yang ho Mandu. O e ngotse ka lekgathe le tlang. Etsa sedikadikwe maetsing a emeili ya Jim. Ebe o ngola seo a se ngotseng ka lekgathe lefetile.

Ho [manduK@gmail.com](mailto:manduK@gmail.com)

Ho tswa ho [jimS@yahoo.com](mailto:jimS@yahoo.com)

11 Hlakubele 2015 15:14

## Mandu ya ratehang

Hosane ke ya kampong ya bolo. Re tla kganna hora tse tharo ho ya moo. Re tla tinara ha re qeta ho qhanolla mme re tla robala ka mora hore letsatsi le dikele. Re tla tsoha hoseng haholo re je dijo tsa hoseng. Mokwetlisi o tla re bontsha hore re ikwetlisa jwang. Re tla bapala dipapadi tse mmalwa ebe re bohela ditshwantso.

## Ho tswa ho

Jim

Romela



ntle



# ntle haholo



# ntle haholoholo



## Ha re baleng

Bana ba bangata ba sekolo ba ikwetlisa ka nako tsole ba sa nahane ka sena. Ba ikwetlisa ha ba bapala lebaleng la dipapadi kapa ba ha ba raha bolo sekolong kapa ha ba mathela bese.

Ha o ikwetlisa, o thusa mmele wa hao ho hola hore o be matla hore o kgone ho etsa seo o tshwanelang ho se etsa. Leka ho ikwetlisa ka matsatsi oohle. Hobaneng o sa ye ho sesa, ho matha, ho tsamaya, ho kganna baesekele, ho ikotlolla, ho tantsha, le ho bapala bolo kapa netebolo?

**Ho ikwetlisa ho o neha pelo e thabileng**

Ha o ikwetlisa pelo ya hao e pompa kapele le mmele wa hao o fumana moyo. Sena se etsa pelo e be matla.

**Motsotsa o mong le o mong wa ho ikwetlisa o bohlokwa.**

## Ha re ngoleng

Bala atikele ebe o araba dipotso.

**Le o buisa**

● Leba ditshwantsho le ditlhogo mme o leke go akanyetsa pele gore sekwalwa se tlaa nna ka ga eng. ● Buisa tsebe ka bofeso go bona gore o ya go buisa ka ga eng.

**Fa o ntse o buisa**

● Bapisa kakanyetso ya gago le se o se buisang. ● Fa o sa tlhaloganye karolo, e buise gape ka iketlo. E buisetse godimo.

**Bophelo bo bottle ba bana**

**Bana ba tshwanelia ho ikwetlisa hangata le ho sebedisa nako e nnyane ba shebile TV**

**Ho ikwetlisa ho matlafatsa mesifa**

Ho ikwetlisa ho etsa mesifa ya hao e matlafale. O ka etsa tse ngata o sa ikutlw o kgathetse.

**Ho ikwetlisa ho etsa hore o etse tse ngata**

Ho ikwetlisa le ho ikotlolla ho etsa mmele wa hao o etse tse ngata. Hona ho bolela hore o ka tsamaisa matsoho le maoto o sa kgathetele kapa ho utlwa bohloko.

**Ho ikwetlisa ho etsa hore mmele wa hao o lekane**

Ha o ikwetlisa, mmele wa hao o boloka mafura a lekaneng. Sena se thusa hore mmele wa hao o dule o tsepame/lekane- e sang ho ota haholo kapa ho nona haholo.

**Fokotsa ho sheba TV le ho bapala dipapadi tsa khoputa.**

**Ditaba di re bana ba tshwanelia ho sebedisa nako e nnyane ba etsa eng?**

A	Ba je hannyane
B	Ba shebe TV hannyane
C	Ba ikwetlise hannyane
D	Ba tsamaye hannyane ka koloi



Ditaba di bolela meputso e meraro ya ho ikwetlisa.

O nahana mongodi o hhalosa eng ka "pelo e thabileng?"



Ha re etseng Ngola phamfolete ya hao ho bontsha bohlokwa ba ho ikwetlisa.



# Ho fana ka ditaba



Ha re etseng

Lokisetsa ho ngola phamfolete ya hao.

O tla ngola ka eng?

- Sebedisa mmapa wa mohopolo ho lokisetsa ho ngola ha hao ● Ngola feela ntle ho makgethe ● Kopa motswalle ho lokisa mosebetsi wa hao o sa etswang ka makgethe
- Tadima mosebetsi wa hao hape mme o lokise moo ho hlokahalang
- Jwale ngola mosebetsi oo ka makgethe bukeng ya hao.

1

Ke tlhahisolededing efe eo o tla fana ka yona?

2

Hobaneng tlhahisolededing ena e le bohlokwa?

3

Ke mangy ya tla una molemo tlhahisolededing ena?

4

Ditsebi di reng ka taba ena?

Ke tlhahisolededing efe eo o batlang ho fa naka yona? Bolela tse pedi.



Hobaneng tlhahisolededing ena e le bohlokwa?



Ha re ngoleng

Ha o qetile ho lokisa sengolwa sa hao, se ngole ka makgethe  
dibakeng tse siilweng. Ngola sehlooho lebokoseng ka leng.

1

2

3

4

Taka setshwantsho ho bontsha taba.

Ngola sehloohwana bakeng sa  
setshwantsho.






Ha re bueng

Setshwantsho se ka tlase se re bollella hore bana ba rata dipapadi dife. E shebe metsotso e mekae.



### Dipapadi tseo bana ba di ratang haholo



Ha re bueng

- Mofuta ona wa setshwantsho o bitswa tjhate ya mola. Ena e re bolella palo ya ban aba nang le seabo dipapading tse letotong le ngotsweng.
- Sheba mola o ka tlase o bolella motswalle wa hao ka dipapadi tse boletsweng.
- Sheba dinomoro tse ka letsohong le letshehadi la tjhate o bolele hore ke dinomoro dife tse boletsweng.



Ha re ngoleng

Jwale araba dipotso tsena.

Ke papadi efe e nang le ba bangata ba nang le seabo?	
Ke papadi efe e nang le ba mmalwa ba nang le seabo?	
Ke bana ba bakae ba ratang bolo?	
Ke bana ba bakae ba ratang netebolo?	
Ke bana ba bakae ba ratang ho matha?	
Ke bana ba bakae ba ratang ho sesa?	



Ha re etseng

Botsa metswalle e leshome hore na ba rata dipapadi dife. Kgabisa diboloko tse ka tlase ka mmala o bontshe dipapadi tseo ba di ratang haholo. Qala tlase tafoleng.

10			
9			
8			
7			
6			
5			
4			
3			
2			
1			
	bolo	Netebolo	hosesa
			Ho matha

Tafole ya hao e tla shebahala tjena.

10				
9				
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				
	bolo	netebolo	hosesa	ho matha

Ke papadi efe eo o e ratang haholo? \_\_\_\_\_



Ke papadi efe eo o e ratang hannyane? \_\_\_\_\_

# Ho bapisa dintho



Ha re ngoleng

Tlatsa lehlalosi le nepahetseng  
ho hhalosa e nngwe le e nngwe  
ya ditshwantsho.

telelehadi matlahadi tenya tenyahadi

telele kgolo matla kgolohadi

nnyane telele nnyenyane telelehadi

O ithutile hore mahlalosi a hhalosa mabitso,  
mohlala ntja e **nnyenyane** kapa ntja e **nnyane**.

Re sebedisa mahlalosi ho bapisa dintho:

**Katse e nnyane. Katse e nnyenyane.  
Tshoswane e nyenyanenyana.**

	kgolwanyane	
telele		
		nnyenyane
		telelehadi
	tenyahadi	

Letsatsi:

# Tse fetang tsohle



Ha re ngoleng



Jim



Jabu



Ajay

Qetella dipapiso tsena.

Jim o na le dipalesa **tse ngata**.

Jabu o na le dipalesa \_\_\_\_\_.

Ajay o na le dipalesa \_\_\_\_\_.

Borikgwe ba Jim bo bolele **telele**.

Borikgwe ba Jabu bo \_\_\_\_\_.

Borikgwe ba Ajay bo \_\_\_\_\_.



Bongi



Pam



Devi

Bongi o **motelele**.

Pam o \_\_\_\_\_.

Devi ke \_\_\_\_\_.

Bongi o na le buka **kgolo**.

Buka ya Pam e \_\_\_\_\_.

Buka ya Devi e \_\_\_\_\_.



Ke na le **tshwene** tshwene e nnyane. Moriana ona o na le tatso e **mpe**.

O na le tjhelete \_\_\_\_\_.

Tatso ya moriana ona e \_\_\_\_\_.

O na le tjhelete \_\_\_\_\_.

Moriana ona o \_\_\_\_\_.

Ana ke a  
mang a  
mahlalosi ao o  
tshwanelenag  
ho a hopola:

**mpe**

**mpe**

**mpe**

**ntle**

**ntle**

**ntle**

**nnyane**

**nnyane**

**nnyenyenyane**

**ngata**

**ngata**

**ngta haholo**

# Ho bala pale: Lulu o ne a le jwang



Ha re bueng

Sheba setshwantsho o bolelle motswalle wa hao hore o nahana hore pale e bua ka eng.



Ha re baleng

Bala pale o tlatse sehlooho se nepahetseng.



## Pele o buisa

Leba ditshwantsho le dithhogo mme o leke go akanyetsa pele gore sekwalwa se tlaa nna ka ga eng. Buisa tsebe ka bofeso go bona gore o ya go buisa ka ga eng.



## Fa o ntse o buisa

Bapisa kakanyetso ya gago le se o se buisang. Fa o sa tlhaloganye karolo, e buise gape ka iketlo. E buisetse godimo.

## Qalong

Lulu e ne e le ngwana ya ikgohomosang ya dilemo di leshome. O ne a dula ntlong e ntle e kgolo ho feta tse ding. Jwale ka ngwana a le mong, o ne a tefa. O ne a fumana dintho tse ntle ka mehla tseo a dijang, tseo a neng a dija pela metswalle ya hae a sa ba ngwathele. O ne a sa kadime metswalle ya hae dibapadiswa.

Ka Moqebelo o mong ho tjhesa, Adam, Muzi le Kate ba ya bapala le Lulu. Ba ithaopa ho mo ruta botho.

## Bohareng

Muzi a nka *skateboard* sa hae se setjha ho ya teng, Bana bana ba kadimisana ka sona ba sielana ha bo Lulu.

Lulu o ne a kopile batswadi ba hae hore ba mo rekete *skateboard* e le mpho ya keresemose empa ba hana. A utlwa bohloko le ho swaba ha metswalle ya hae e hana ho mo kadima.

"Fumana *skateboard* sa hao Lulu" ho hoeletsa John. "Kahoo o ka ithabisa le roma!"

Lulu a utlwa bohloko le ho swaba. O ne a nahana hore o tla ithabisa tsatsing leo, empa a swaba le ho utlwa bohloko. A bona kamoo a ileng a utlwisa metswalle ya hae bohloko ka teng.

## Qetellong

Ka motsitso oo a ba le kelello. "Hobaneng le sa kene ka tlung le tlo nwa jusi le kuku ya tjhokolete?" a realo ho bona. "Ka mora moo re ka bapala ka khomputa ya ka."

Metswalle ya Lulu ya makatswa ke ha a fetola botho ba hae. Ba ile ba thaba ha ba bona Lulu a sa hlola a inahanelo yena feela. Ba nahana hore o tla qala ho bapala le bana ba bang ka dibapadiswa tsa hae le ho ba arolela dipompong.

(E qotsitswe ho hlahlolo ya ANA Exam 2012.)



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe haufi le karabo e nepahetseng.

M  
A  
T  
J  
H  
A

Lulu e ne e le motswalle ya jwang qalong?

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| A | Ya lokileng ya fanang.             |
| B | Ya inahanelang a le mong ya lonya. |
| C | Ratang kapa rateng.                |
| D | Ya sa hlompheng le kgopo.          |

Lulu o ne a dula kae? Ntlong e ...

- |   |   |
|---|---|
| A | Motseng o thotseng                            |
| B | Mmileng o sebediswang haholo haufi le lewatle |
| C | Motseng o haufi o motle                       |
| D | Difoleteng tse telele                         |

Metswalle ya Lulu e mo tjaketse neng?

- |   |   |
|---|---|
| A | Ka Moqebelo o mong ho tjhesa.               |
| B | Ka Moqebelo o mong o batang mbosi.          |
| C | Ka Moqebelo o mong o nang le moyo hoseng.   |
| D | Tsatsi le leng motsheare ba hlaha sekolong. |

Metswalle ya Lulu e entse jwang hore a bone hore seo a neng a se etsa ha se fosahetse?

- |   |  |
|---|--|
| A | Motse o monnyane o thotseng.                     |
| B | Ba buile ka ho arolelana ha hae.                 |
| C | Ba ne ba batla ho bapala ka dibapadiswa tsa hae. |
| D | Ba ile ba mo rekela mpho ya Keresemose.          |

Ke dipolelo dife paleng tse re bolellang hore Lulu o ne a shebile boyena feela?


Metswalle ya Lulu e ne e nahana eng ka mokgwa wa hae wa ho ikgohomosa?




Ha re etseng

Sehlotshwaneng sa lona etsang papadi ka pale ena. Le tla hloka dibapadi tse nne. Lulu, Mary, John le Muzi.





# Ha re ngoleng

Inahane o le Lulu. Ngola serapa sa mantswe a ka bang 40 o kgutsufatsa se etsahetseng ho wena kajeno.



Tlatsa mahlalosi a hhalosang hore Lulu o ne a le jwang ha pale e qala.

setswalle

## Ha re ngoleng

kgopo

setswall

a thousand

ikgohomosa

bohlale

thusana

a sa rate batho

mosa

fana

ratehe

## batla dintho tsohle e be tsa hae

sele


bohlale

senvehicle

bohale

swabile

thabile





Ha re ngoleng

Ngola o hlalose botho ba Lulu ha pale e qala. Ha o qetile,  
sehela mahlalosi ao o a sebedisitseng ka tlase.


Jwale ngola tlhaloso ya mantswe a 40 ka motswalle wa hao. Ha o qetile, sehela  
mahlalosi ao o a sebedisitseng ka tlase.




### Ha re shebeng maetsi

Maetsi ke mantswe a re bolellang seo motho a se etsang kapa ntho eo e e etsang.

**Moshanyana o raha bolo. Lehlaku le wetse fatshe.**

Leetsi ke lentswe la bohlokwa polelong; ha le le siyo, polelo e keke ya ba le kelello.

Mohlala: Moshanyana bolo Kapa Lehlaku lefatshe.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo ebe o sehella maetsi ohle mola kapa mantswe a etsang ketso  
Ebe o etsetsa motho sedikadikwe kapa ntho e etsang ketso. Mantswe ana e tla  
ba mabitso kaofela.

Lulu o jele tjhokolete le ditjhipisi.	Bana ba bapetse tshimong ya habo Lulu.
Lulu o entse teye.	Ntja e mathisitse John.
Bana ba bapetse ka Khomputa ya Lulu.	Ntja e a bohola.
Lulu o bapetse ka dibapadiswa tsa hae le bana ba bang.	Lulu o ile a tshela jusi bana ba e nwele kapele.

# Ho ngola pale



Ha re bueng



Ha re ngoleng

Itukisetse ho etsa pale e kang ya Lulu ya fetohang botho ba hae hara pale.

Sebetsa le metswalle ya hao ho qapa pale ka motho ya se nag setswalle empa ka mosao a be le setswalle.

Qetela mmapa ona wa monahano ebe o Itokisetsang pale ya rona.



- Sebedisa mmapa wa mohopolo ho lokisetsa ho ngola ha hao
- Ngola feela ntle ho makgethe
- Kopa motswalle ho lokisa mosebetsi wa hao o sa etswang ka makgethe
- Tadima mosebetsi wa hao hape mme o lokise moo ho hlokahalang
- Jwale ngola mosebetsi oo ka makgethe bukeng ya hao.

*Ke mang sebapadi sa ka  
sehlohong le dibapadi tse ding?*

*Sebapadi sa sehlohong se jwang  
ha pale e qala?*

*Ho etsahetseng hore a fetoh?*

*Sebapadi sa ka sehlohong se  
jwang ha papadi e fela?*

Sehlooħo



Ha re ngoleng




Ha re etseng

Bapalla tlelase papadi ya pale. Ba bolelle ke mang sebapadi se ka sehlohung le hore moralo ke eng.

Jwale sebedisa mmapa wa hao wa monahano ho o thusa ho ngola pale.



Ngola sehlooho	
O jwang qalong ya pale?	<i>Qalong</i>
	
Ho etsahala eng se etsang hore a fetohe?	<i>Bohareng</i>
	
O jwang qetellong ya pale?	<i>Qetello</i>
	



# Maetsi ke mantswe a supang ketso



Ha re bueng

Wena le motswalle wa hao, shebang setshwantsho le bolele hore le bona ketso tse kae tse etsahalang setshwantshong. Shebang diketso tse kang ho raha kapa ho matha. Tsena ke maetsi.



Ha re ngoleng

Jwale tlatsa maetsi kholomong ya pele ebe o ngola polelo o sebedisa leetsi.  
Ngola dipolelo ka lekgathe lejwale. *O raha bolo.*

*O raha bolo.*

raha	<i>O raha bolo.</i>

Jwale ngola polelo ka lekgathe lefetile.






Ha ré ngoleng

Sheba lenane la lekgathe lejwale le lekgathe lefetile.  
Tlosa tse sa nepahalang. Ngola maetse a lekgathe  
lejwale tafoleng.

ja	ngola	utlwā	buile	nwele	robetse	Iwanne		
nwa	tshwara	jele	nka	tshwere	Iwana	rutile	ngotse	nahanne
nahana	bua	utlwile	ruta	robala	tseba	nkile	tsebile	

Lekgathe lejwale	Lekgathe lefetile

Lekgathe lejwale	Lekgathe lefetile



Ha ré ngoleng

Jwale fumana lekgathe la leetsi lefetile. Le ngole haufi le  
leetsi la lekgathe lejwale tafoleng.



Tlatsa leetsi le dumellanang le polelo.

batla	Jabu o _____ ho reka skateboard.
batla	Bashanyana bao ba babedi ba _____ ho reka skateboard.
robala	Ntja e nnyane e _____ ka tlasa bethe ya Mandu.
robala	Dintja tse kgolo di _____ tshimong.
rata	Moshanyana o _____ dipompong.
rata	Banaa ba _____ dipompong.
palama	Anna o _____ baesekele ya hae.
palama	Anna le Mandu ba _____ dibaesekele tsa bona.
lle	O _____ sekolong hona jwale.
baile	Ba _____ sekolong hona jwale.

# Bukatsatsi ya Mandu ya lekunutu




Ha re bueng

Sheba sehlooho le ditshwantsho o bolele seo o se nahanang hore pale ena e bua ka sona.

Na o na le Bukatsatsi?

Batho ba ngolang bukatsatsing?



Ha re baleng

**M**andu o rata ho ngola bukatsatsing ya hae tsatsi le letsatsi. Letsatsi ka leng o ngotse seo a se entseng motsheare. O ngotse le makunutu a hae ao a sa batleng hore batho ba a bone. O ne a tseba hore o tshwanetse ho fumana tulo ya ho pata

tayari ya hae. A sheba ka kamoreng ya hae a ipotsa naa a ka e pata kae, moo ho se motho ya ka e fumananag. Qetellong a nka qeto ya ho e pata ka tlasa bethe.

Ka tsatsi le leng, ha Mandu a hlaha sekolong le motswalle wa hae Anna, A fumana tayari ya hae e le fatshe e butswe ka kamoreng ya hae. "Aa, sheba Anna motho e mong o ne a bala bukatsatsing ya ke!" a hoeletsa.

"Seka tshoha," Anna a mo eletsa. "Fumana tulo e nngwe eo o ka e patang ho yona."

Ba fuputsa bukatsatsing. Sheba matsoho a dikgatiso tsa menwana e ditshila. "Ho bolela" Anna. "Sena ke sesupo sa nnete."


"Ke a hlapanya ke kgaitsemi yaka ya monnyane, Thabo, Thabo o na le menwana e ditshila kamehla. Empa a hopola hore kgaitsemi ya hae o dilemo di 5 ha a soka a tseba ho bala."

Jwale a fumana hore ho na le moriri o mosehla ka hara maqephe a bukatsatsing. "Sena ke sesupo sa bohlakwa" a rialo. "Motho wa morriri o mosehla o tlamehile a badile tayari ya ka. Batho bohole ba leloko la heso ba na le moriri o motsho. Jwale e ka ba mang?" Ke mang eo ke mo tsebang wa moriri o mosehla? A botsa, a shebile moriri wa Anna o mosehla ka pelaelo.

Banana ba babedi ba nka qeto ya ho beha lemena. Mandu a beha bukatsatsi ya hae hape tlasa bethe. Afafatsa folouru fatshe haufi le bethe.

Ha motho e mong a ka atamela pela bukatsatsing, ba tla fumana dikgatiso tsa maoto fatshe, Banana ba tswa ka phaposing ba ipata haufi ba ema!

Hanghang, ba utlwa modumo wa ho ingwaya ka kamoreng. Ba mathela kamoreng ya Mandu. Ba bone eng?




## Pele o buisa

● Leba ditshwantsho le ditlhogo mme o leke go akanyetsa pele gore sekwalwa se tlaa nna ka ga eng. ● Buisa tsebe ka bofelo go bona gore o ya go buisa ka ga eng.

## Fa o ntse o buisa

● Bapisa kakanyetsa gago le se o se buisang. ● Fa o sa tlhaloganye karolo, e buise gape ka iketlo. E buisetse godimo.



Fatshe ho ne ho tletse menwana ya folouru. Ke leo leshodu e leng Zola. Ntja ya Mandu, le nang le moriri o molelele o mosweu, e bapala ka bukatsatsi! Banana ha ba ka ba kgolwa mahlo a bona.

"Ho bolela hore Zola e ne e le mobadi!" nako e tlang, ho bolela Anna, a mathisa matsoho moriring wa hae o mosehla, "o tla tshwanelo ho fumana sebaka se seng ho beha bukatsatsi ya hao."

E qotsitswe ho hlahlolo ya 2012 ya ANA.



Ha re bueng

Ke bo mang dibapadi tsa pale tsa ka sehlohung?

Moralo ke eng?

Ke tulo efe, moo pale e etsahalang teng?



Ha re ngoleng

Fumana lentswe paleng le nang le moevelo o le mong le mantswe ana:

ya molato

hoeletsa

nahanelo

Hobaneng Mandu a ne a batla ho pata bukatsatsi ya hae?

Hobaneng a ne a nahanelo kgaitseidi ya hae e nnyane Thabo?

Ba tjhehile lemena lefe?

Hobaneng a ne a nahanelo Anna?





Ha re etseng

Nomora dipolelo tsena ho tloha ho 1 ho ya ho 6 ho bontsha tatelano ya diketsahalo tsa pale.



O fumane moriri o mosehla bukatsatsi ya hae.



O fumane dikgatiso tsa menwana bukatsatsi ya hae.



O fumane hore e mong o badile bukatsatsi ya hae.



A pata bukatsatsi.



A bona ntja e bapala ka bukatsatsi ya hae.




A beha lemena ka hofafatsa folouru fatshe.



Ha re ngoleng

Inanahe o le Mandu. Ngola ka bukatsatsing. O akaretsa se o etsahaletseng kajeno. Sebedisa lekgatthe lefetile.



Ha re bueng

Bua le ba sehlopha sa hao ka botho ba Mandu.

Bua ka seo Mandu a se bolelang le seo a se etsang.

Re tseba jwang hore Mandu ha a nehelane ha bonolo?

Re tseba jwang hore o motle ka ho itokisetsa?

O shebahala jwang?



Ha re ngoleng

Tlatsa mahlalosi a mang a hlilosang Mandu.





Jwale ngola seratswana o hlalosa Mandu.

Ha re ngoleng

Mandu o na le botho bo tshehisang. O

Ngola polelo ka.

"Thabo o nkile bukatsatsi ya ka?"

Mandu o a botsa



"Tjhe. Ke dilemo di hlano ha ke so tsebe ho bala."

Thabo o a araba

"Re etse eng motsheare wa mantsiboya kaofela?"



Anna



Ha re ngoleng

Kenya matshwao dipolelong tsena.

kamora nako ya sekolo banana ba babedi ba palama bese ba tsamaya ka maoto ho tloha setopong sa bese ho ya tlung habo Mandu

tseleng ba ema lebenkeleng ba reka yokate dipanana le lebese

ba tsamaya ka seterata sa Mandela ba tjekela letsohong le letshehadi avenyung ya bohlano



O ithutile hore re tlatsa –ile maetsing a mangata ha re a sebedisa ho lekgathe lefetile. O a tseba hore maetsi a sa tlwaeleheng a fetoha hanghang, o tshwanela ho ithuta ona.



Bala mantswe  
ana ka hloko.

bua	buile
thuba	thubile
utswa	utswitse
ja	jele
ngola	ngotse
ewa	wele

fofa	fofile
tsamaya	tsamaile
bina	binne
kganna	kgannile
nka	nkile
neha	nehile

fumana	fumane
o na le	o bile le
tshwara	tshwere
nahana	nahanne
reka	rekile
robala	robetse

Jwale sebedisa disete tse 3 tsa mantswe o qetelle dipolelo tsena.

Kajeno

Maobane

Kajeno

Maobane

Kajeno

Maobane



Etsetsa lentswe le nepahetseng sedikadikwe dipolelong tsena.

O tla bona hore dipolelo tsohle di ngotswe ka lekgathe lejwale. Di ngololle ka lekgathe lefitile, sebedisa lenane le ka hodimo le leqephe ho o thusa.

Mandu **o/ba** kgenne hobane e mong o badile tayari ya hae.

Maobane

**Re/ke** palame skateboard.

Maobane

Banana ba babedi **ba/o** bohlale ho tshwara leshodu.

Maobane

Bana **ba/o** se ba kgutlile sekolong.

Maobane

Sehlopha sa bolo **se/ba** lebaleng la dipapadi.

Maobane

**Re/o** na le mokwetlise e motjha wa kgwele ya maoto.

Maobane

**Ke/re** na le beke e ntjha ya sekolo.

Maobane




Boikgathollo Thusa Mandu ho latela tsa maoto a ntjanyana.



QALA


QETELLO




# Itokisetsa ho ngola pale



Ha re ngoleng



- Sebedisa mmapa wa mohopolo ho lokisetsa ho ngola ha hao
- Ngola feela ntle ho makgethe
- Kopa motswalle ho lokisa mosebetsi wa hao o sa etswang ka makgethe
- Tadima mosebetsi wa hao hape mme o lokise moo ho hlokahalang
- Jwale ngola mosebetsi oo ka makgethe bukeng ya hao.



E fela jwang?



Ha re etseng

Etsetsa tlelase papadi ya pale ya hao.




Letsatsi:



Ha re ngoleng

Sebedisa mmapa wa mohopolo ho ngola pale  
ya mantswe a ka bang 120.

**Qalo**



**Bohare**

**Qetello**



**Re a lekola feela**

Nka	😊	😢
bala tjhate ya tsa boemo ba lehodimo.		
bala tjhate ka hare.		
bala polelo ya tsekiso.		
bala dipale.		
taka tjhate.		
lokisetsa le ho ngola pale.		
lokisetsa le ho ngola pampitshana.		
ngola seratswana.		
la padi le dihlooho tsa bona.		
akaretsa dipale.		
ngola setshwantsho sa da.		
sebedisa mahlalosi.		
sebedisa maetsi.		
sebedisa lekhathhe lejwale, lefetile le letlang.		
ngola seratswana.		
fumana maetsi.		
moetsi, leetsi.		
sebedisa puo e tobile.		



# Tema 4: Nnete le tshomo

## Ditshomo

### Kotara 2: Dibeke 5 - 6

**49) Ho bala ditshomo** 104

Tliahisoleseding ka ditshomo  
Mosebetsi wa pele ho bala hodima  
ditshwantsho, dihlooho le diforeimi  
tse fapaneng.  
Seha pale mme o e mamaretse bukeng.  
Bala pale ya *Mmutla le kgudu*.  
Tlatsa dibudulwana tsa puo le  
mabokose a sengolwa ho phethela  
pale.

**50) Ka mora peiso** 107

Puo ka pale, baphetwa, moraloo le  
poloto.  
Barutwana ba taka lebala la mabelo ba  
latela tlhaloso ya pale.  
Kutlwisiso: ho arabapotsa tse  
kgethwang.  
Ho sebedisa makgethi ho hhalosa  
mmutla le kgudu.  
Ngola tlhaloso ya e mong wa  
baphetwa.

**51) Ho bolela ditaba** 108

Ho kgutsufatsa pale ka tatellano o  
sebedisa makopanyi: Pele, ya ba,  
kamora moo, qetellong.  
Ho itokisetsa ho ba sebohodi sa  
dipapadi se tlo bohola ka peiso  
pakeng tsa mmutla le kgudu.  
Ho ngola dinoutsu mabapi le pehelo.  
Ho hlahloba tsamaelano ya pehelo le  
lenane la se tshwanetseng ho etswa.  
Ho hlahisa mahaelli.  
Ho sehela mahaelli mela dipolelong le  
ho bolela lekgathe.  
Rekota mantswe a matjha le meeleo  
dikishinaring ya hao.

**52) Maetsi ke mantswe a  
bontshang ketso** 110

Ngola serapa o hhalosa seo o se  
entseng mafelong a beke a fetileng.  
Sehela maetsi a lekgathe lefetile mela  
ka tlase.  
Ngola serapa o hhalosa seo o tla se etsa  
matsatsing a tlang a phomolo ya  
sekolo. Sehela mantswe a lekgathe  
letlang mela ka tlase.  
Ngola serapa ka se etsahalang  
tlelaseng ka motsotsa ona. Sehela  
maetsi a lekgathe lejwale mela ka  
tlase.  
Bapala papadi ya pehiso ya maetsi a sa  
tlwaeleheng.

**53) Senqangane le kgofu** 112

Tokisetso ya ho bala: ho tadima  
ditshwantsho mme o nahana hore na  
pale e tla bua ka eng.  
Puo ka baphetwa, poloto, moraloo le  
qetello.

**54) Nahana ka senqangane  
le kgofu** 114

Sebedisa makopanyi ao o a nehilweng  
le mohopolo wa ho ngola hammoho  
le ditshwantsho ho ngola pale.

**55) Moetsi, maetsi,  
baetsuwa** 116

Tliahiso ya moetsi le moetsuwa.  
Sehela maetsi a moetsi le moetsuwa  
mola katlase dipolelong.  
Ho bapisa matswelli le maetsi ao e  
seng matswelli.  
Ho fumana le ho sehela mela katlasa  
matswelli le maetsi a sa tswelleng.  
Ngola bukatsatsing ya hao o bue ka  
seo o se entseng mafelong a beke a  
fetileng.  
Kgetholla makgethi a lekgathe lefetile  
le moetsuwa ho se ngotsweng  
bukatsatsing.

**56) O bolela eng?** 118

Ho bua ka maele, ho ngola ka seo o se  
bolelang ebe ho takwa setshwantsho  
ho bontsha seo.

**Sengolwa se rutang**  
**Kotara 2: Dibeke 7 - 8**

**57) Ho etsa maofora** 120

Ho bua ka dihlkwa, mokgwa le  
disebediswa.  
Kutlwisiso ka tatellano ya ditaelo.  
Kutlwisiso ya diktaaelo.  
Ho bua ka tloltontwe le themoreologi  
tse sebedisitsweng.

**58) Ho ngola resepe eo e leng  
ya ka** 122

Ngola resepe o sebedisa foreimi seo o e  
nehilweng. Kenya dihlkwa, mokgwa  
le disebediswa.  
Kgetholla mme o sehele maetsi oohle  
a sebedisitsweng diresepeng mola ka  
tlase.

Tliahiso ya dimodale.  
Tshebediso ya dimodale dipolelong.



Fumana le ho sehela dimodale tse  
sebedisitsweng dipolelong mola ka  
tlase.

Phethela dipolelo o qala ka dimodale.

**59) Ho laela motho tsela** 124

Ho nehelana ka ditaelo tsa ho leba  
dibakeng tse fapaneng sekolong ka  
ho bua.

Taka mmapa wa sekolo seno mme o  
ngole ditaelo tsa ho tloha hekeng ho  
leba dibakeng tse fapaneng sekolong.  
Karohanyo ya mantswe. Ho arola  
mantswe ka dinoko le ho bala palo  
ya tsona.

**60) Ho bala mmapa** 126

Ho nehelana ka dikarabo tsa molomo  
le tse ngotsweng dipotsong tse  
itshetlehileng ho se bonwang.  
Ho bapala papadi ya makgathe, ho  
kwetlisa ka molomo makgathe a  
lejwale, letlang le lefetile.

**61) Moo ditho di leng teng** 128

Ho bala mmapa o sebedisa maemo a  
mabedi a fapaneng.  
Ho bapisa maemo mme o arabapotsa  
ka oona.  
Ho hlahisa mathusi.  
Ho ngola dipolelo o sebedisa mathusi.

**62) Ho nehana ka ditaelo  
tsa ho leba** 130

Ho nehana ditaelo ka molomo tsa  
ho leba nqa e nngwe o sebedisa  
dimmapa tse pedi tse fapaneng.

**63) Sebetsa resepe** 132

O sebedisa ditshwantsho ho sebetsa  
tatellano ya resepe.  
Ho ngola ditaelo tsa ho etsa ho hong.

**64) Ha re ngoleng buka** 134

Re sebedisa mmapa  
wa mohopolo  
ho rala pale.  
Ho ngola pale ho  
itshetlehilwe  
hodima mmapa  
wa mohopolo.



# Ho bala ditshomo



Ha re baleng

Kotareng ya pele le badile ditshomo ka moshanyana ya hoeleditseng "phokojwe" Bekeng tsena le tlilo sheba ditshomo tse ding.



## Tshomo ke eng?

Tshomo ke pale ka dibupuwa tse sa kgolweheng, diphoofolo, meroho le dibaka. Di ho bolelle pale le molatsea wa botho. Ditshomo tse ngata ke tsa kgale haholo eibile di ngata, jwale ka moshanyana ya llileng "sefofane sa moya", di bolela hape tikolohong ya sejwalejwale, empa ka molaetsa o le mong. O tla fumana diphoofolo tse ka buang, motse o se nang meru le difate le dinoka, ditshomong tse ngata.



Ha re bueng

- Sheba ditshwantsho tse ka leqepheng le ka pele. Tshomo ena e bua kang.
- Na e kenyeleditse le diphoofolo tse ka buang?
- Sheba setshwantsho o bolele ka tikoloho hore e jwang, moo pale e etsahalang teng.
- Ntsha leqephe le latelang bukeng ya hao. Seha leqephe moleng o matheba a makgubedu ebe o e mena moleng o motsho ho etsa buka. Ha o qetile sena balla ba seholotshwana sa hao pale. Tlatsa polelo dipudulwaneng tse bulehileng Hape tlatsa dikarolwana tsa pale tse siyo meleng e bulehileng.



Ha re etseng


Kamora ho bala pale, sebedisa tlhaloso ho takatela la mabelo moo mmutla le kgudu di neng di beisa teng.

Diphoofto tsa hoeletsa ke thabo ha kgudu e feta mola wa tlholo. Ba hoeletsa haholo hoo diphoofto tse murung o latelang di ileng tsa utlwa bohole ba dikilometara tse mmalwa. Ha bere e neha kgudu kgau, ya re:



8

"Ho tsamaya hannyane ho tlisa tswelopele ya tlholo ya ho matha."



1

Mohato wa 1: Mena mathebeng moleng.


Mmutla wa matha ka pele ho kgudu. Wa dulela ho sheba morao ho bona kgudu. A mo tsheha.



5

Qetellong letsatsi la peiso la fihla. Diphoofto tsohle tsa moru tsa tla ho tshehetsa mmutla. Tsa thoholetsa tsa fofisa difolaga. Ba butswela divuvuzela mme tsa bina dipina.

Bere e ne e le yena ya qadisang. "Emang meleng, itokiseng, Ha e ye!"



4

Tsamaya kgudu tsamaya!  
Seka dieha!



Ke o phephetsa  
peisong.



Dumela terene e diehang.  
Na ha o lakatse hoba  
lebelo jwaleka nna? Ka  
nnete o a dieha. Ha haha!

Mmutla le kgudu ba ne ba dula murung. Mmutla o ne a le motlotlo ka lebelo la hae. O ne a tlwaetse ho tshehisa ka kgudu hobane o ne a dieha.

Mmutla ka makalo e kgolo, kgudu ya mo kopa hore ba ye peisong. "Re tla matha re fete lebaleng, le fete karowlana ya dihwete, re ye hodimo letangwaneng la matata," o rialo, Ka nakonyana ditaba tsa peiso yaba di tletse moru kaofela.

Kaofela diphoofolo le dinonyana di utlwile ka sena.

2



Mmutla wa nka qeto ya ho ikwetlisa ho ba matla o itokisetza peiso.

3

Diphoofolo di ne di thabile haholo tsa qala ho hoeletsa ha di bona kgudu e fihla haufi le mola wa tlholo.

Tsa hoeletsa tsa letsas divuvuzela Lerata la tsosa mmutla. Kgudu e ne e le haufi le mola wa tlholo!

A tlolela hodimo a beisa ka morao ha hae.



7



Mmutla o ne a kgolwa hore ke yena mohlodi wa peiso, A nka qeto ya ho phomola tlasa sefate a mamele mmino. Ha kgudu e fihla haufi, o tla tlolela hodimo a mathe e fihle moleng wa tlholo.

6

# Ka mora peiso



Ha re ngoleng Bala dipotso ebe o etsa sedikadikwe haufi le karabo e nepahetseng.

50

Ke bo mang dibapadi tse ka sehlohung paleng ena?

- |   |                      |
|---|----------------------|
| A | Kgudu le serurubele. |
| B | Mmutla le kgudu.     |
| C | Nare le kgudu.       |

Ke eng dibapading tse latelang e hlilosang mmutla?

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| A | Loka le ho hlokoma.   |
| B | Kgopo le lonya.       |
| C | Ikgantsha le bohlale. |

Ke eng tikoloho ya pale ena?

- |   |                      |
|---|----------------------|
| A | Muru                 |
| B | Serapengsa diphoofo. |
| C | Kruger Park          |

Pale ena e re ruta eng?

- |   |  |
|---|--|
| A | Ha o kopa thuso ho se na ya ka o thusang.                      |
| B | Ho tsamaya hannyane ho tlisa tswelopele ya tlholo ya ho matha. |
| C | O tlameha ho ba le nnete.                                      |

Na o a dumela hore pale ena ke tshomo? bolela hobaneng



Nahana ka mahlalosi ho hlalosa botho ba kgudu. Di ngole fatshe mabokoseng.

Sebedisa a manag a mantswe a hlahang mosebetsing o fetileng ho ngola seratswana o hlalosa dibapadi tsena tse pedi.

# Ho bolela ditaba



Akaretsa pale ya mmutla le kgudu ka mela e ka bang robedi.

Ha re ngoleng

Pele

Yaba

Ka morao ho moo

Qetellong



Ha re bueng

Iketsise o le sebohodi sa dipapadi o tshwanelo ho bolela ka peiso mahareng a mmutla le kgudu. O tla reng?

Bolella sehlotswana ka raporoto ya hao.

Ngola mehopolo e meng hape.

Jwale ka ditaba tsa dipapadi. \_\_\_\_\_ o a bolela. Peiso pakeng tsa mmutla le kgudu e etsahetse murung wa Green Tree kajeno.




**Re a lekola feela**

Ke ile ka

Buisana raporoto ya papadi hantle, ka tatelano e nepahetseng?

Fana ka ditaba tsa peiso, dibapadi le sebaka.

Sebedisa polelo e nepahetseng ya bana?



Leetsi le ka sehloohong polelong le bitswa **finaite** Leetsi le re bolella seo motho a se etsang kapa seo batho ba fetang bonngwe ba se etsang, le fetoha ho ya ka lekgathe.

Maobane ke **hlatswitse** dijana. Kajeno ke **hlatswa** dijana



Ha re ŋoleng

Sehela mola maesti a dipolelong tsena. Bolela hore di lekgatheng lejwale kapa lekgathe lefetile.

Lekgathe	
Ke ya lebenkeleng.	
O ya ngakeng.	
Ba ile setediamo.	
Ke bapala nolo.	
Ke jele dijo tsa motsheare.	

Lekgathe	
O tsamaya ho ya setopong sa bese.	
O nwele lebese.	
Ba shebile TV.	
Ke kgannile baesekele yaka.	
O hlatswa meno a hae ka borashe.	

Sebedisa maetsi ana dipolelong o bolelele hore dipolelo tsena di lekgatheng lefe.

neha

file

tsamaya

mathile

ile

jele

mathia

eja



Lekgathe


# Maetsi ke mantswe a bontshang ketso



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tse hlano ka seo o se entseng bekeng e fetileng.

Jwale etsa sedikadikwe ho mantswe ohle a maetsi a lekgathe lefetile.


Ngola dipolelo tse hlano ka seo o batlang ho se etsa ka nako ya phomolo ya Tshitwe.

Jwale etsa sedikadikwe maetsing a lekgathe le tlangu.


Sheba ka tlelaseng ya hao jwale. Ngola dipolelo tse hlano ka se etsahalang hona jwale.

Etsa sedikadikwe ho maetsi a lekgathe lejwale.


# Maetsi a sa tlwaelehang



Boikgathollo

Matha peisong. Bolela lekgathe lejwale le lekgathe lefetile la leetsi le leng le leng seporong se se sehla. Motswalle wa hao o tlameha ho bala mantswe a seporong se bolou. Bona ke mang ya hlolang. Jwale kwahela kholomo ya lekgathe lefetile ebe ho botsa ka mong hore na lekgathe lefetile la leetsi le leng le leng ke eng.

jesa	jesitse	matha	mathile
utlwa	utlwile	bona	bone
fumana	fumane	roma	romme
fofa	fofile	tsikinta	tsikintse
fumana	fumane	tsamaile	tsamaya
reka	rekile	tseba	tsebile
hola	hodile	etsa	entse
utlwa	utlwilw	lefa	lefile
ipata	ipatile	matha	mathile
neha	nehile	bona bone	roma
tsamaya	mtsamaile	romile	dula
fumana	fumane	dutse	robala
nka	nkile	robetse	bua
tseba	tsebile	buile	ema eme
etsa	entse	fiela	fietse
lefa	lefile	sesa	sesile





Ha re bueng

O tsamaya  
butle hoba o  
tsamaya o jere  
ntlo ya hao.

1

2

3

Ha re beise re  
bone ho tla  
hlola mang.

Ke tshwanetse ho etsa  
kahohle hore ke hhole.

Tloho kwano wena  
mampitile, keng o sa tsole  
jwaloka nna?

Heke e kwetswe mme ha  
ke kgone ho tlola.

Ho lehlohonolo nna.  
Ke kgona ho palamela.

Ke hlotse!

4

5

6

Ke bo mang dibapadi?

Ha re ngoleng



- Sebedisa mmapa wa mohopolo ho lokisetso ho ngola ha hao
- Ngola feela ntle ho makgethe
- Kopa motswalle ho lokisa mosebetsi wa hao o sa etswang ka makgethe
- Tadima mosebetsi wa hao hape mme o lokise moo ho hloka halang
- Jwale ngola mosebetsi oo ka makgethe bukeng ya hao.

Tiroloho ke eng?

Moralo ke eng?

Qetello ke eng?



Ha re ŋoleng

Sebedisa ditshwantsho ho o thusa ho ngola pale  
ya senqanqane le kgofu. Tse ding tsa makopanyi  
ana a tla o thusa ho kopanya diratswana.

### Makopanyi

Pele, ebe, hape, kamora nako.  
Pele ho moo, qetellong, ka  
nakoyana.



Qetello

# Nahana ka senqanqane le kgofu




Ha re baleng

Balla dipale tsa hao  
hodimo o balla  
sehlopha sa hao.  
Na dipale di a  
tshwana? Di fapanne  
ka tsela dife?



Ha re etseng

A re etseng papadi.  
Etsa papadi ya pale  
le ba sehlopha sa  
hao. O tla hloka  
kgofu, senqanqane  
le sebohodi se  
bolelang pale.



Ha re ŋoleng

Bala pale ya hao kaofela ebe o etsa lenane la maetsi kaofela ao o a sebedisitseng.  
Etsa sedikadikwe ho ao a leng lekgathe lefetile.






Ha re bueng

Iketsise o le sebohodi sa dipapadi o tshwanela ho bolela ka peiso mahareng a  
Senqanqane le kgofu. O tla reng?

Bolella sehlotsvana ka raporoto ya hao.

Ngola mehōpolo e meng hape.

Jwale ka ditaba tsa  
dipapapdi. \_\_\_\_\_ o a  
bolela.

Peiso pakeng tsa  
senqanqane le kgofu e  
etsahetse murung wa  
Green Tree kajeno.



Re a lekola feela

Ke ile ka

Buisa raporoto ya papadi hantle, ka tatelano e nepahetseng?

Fana ka ditaba tsa peiso, dibapadi le tikoloho?

Sebedisa polelo e nepahetseng ya bana?

	✓	✗


Lena ke lenane la maetsi a bohlokwa. Ke maetsi a jwaloka na, rata, bonahala, utlwisa, tseba, ao re a sebedisang haholo ho bua ka boemo, e seng ketso.

Mohlala: *ha ke rate dipompong* (ha ke ke leetsi le bontshang boemo) le *ke ja dipompong* (ja ke leetsi la ketso).



Ha re ngoleng / Tlatsa leetsi dipolelongtse latelang.

dumela	Ke a _____ re na le mosebetsi o mongata wa sekolo hae.
dumela	Yena le nna _____.
hlaha	Pula e a na _____.
hlahella	Bona ho lahleha _____.
dumela	Nkeke ka ditaba _____.
kgolwa	Yena le ditaba _____.
ho	Buka ena ho mmangwane _____.
O ho	Dibuka tseo ho mmmangwane _____.
utlwia	Nna kula _____.
ikutlwia	Yena kula _____.
hloya	Yena boemo la behodimo bata _____.
hoya	Nna boemo ba lehodimo tjhesa _____.
lerato	Nna tjhokolete _____.
rata	Bona dipompong _____.
lakatsa	O ne a na le baesekele _____.
lakatsa	Wewe a ka bapala bolo _____.
lekanya	Ke 35 kg _____.
boha	Tlou tse ding tse ngata _____.



Jwale etsa dipolelo o sebedisa maetsi a hao.

rata	
lekanya	
thabisa	
hopola	
nkgella	
tatso	

# Moetsi, maetsi, baetsuwa



Ha re ngoleng

Bala dipolelo tsena le motswalle.

Sehela moetsi mola ka bokgubedu. Moetsi ke motho kapa ntho e etsang ketso.

Sehela leetsi mola ka bolou. Leetsi ke lenseswe le bontshang ketso.

Sehela moetsuwa mola ka botala. Sena se o bolella hore leetsi le ama mang kapa eng.

O nwele tee ya  
hae



Fumana mme o sehela leetsi mola ho polelo ka nngwe. Ebe o etsetsa moetsuwa sedikadikwe.

Dikatse di lelekisa ditweba.

Ann o rata Jabu.

Seapehi se tjhesitse dijo.

Moshemane o thubile fensetere.

Ngwanana o fofisitse khaete.

Re bakile kuku.



Maetsi a mang ha a na moelelo ha a na moetsuwa.



O thubile **fensetere**.

Ke tshetse kgalase ya ka.

O hlatswa sefahleho sa hae.

Mandu o patile bukatsatsi ya hae.

Bere e qadile pehiso.

Ann o ngotse emeili.

Jwale tadima dipolelo tsena. Sehela moetsi le leetsi mola. Dipolelo tsena ha di na baetsuwa.

Maetsi...ha a hloke  
moetsuwa ho ba  
le moelelo.



O a bala.

Ntja e robetse.



O a ja.

Ba a sebetsa.

O a lla.

Ba a natha.

Katse e a hihitsa.

Sekope se nweletse.





Ha re ŋoleng

Jwale fumana o etsetse maetsi mola ka tlase seratswaneng sena.

Ke ne ke batlile ho bina konsareteng empa ka tshwanelwa ke ho ya ngakeng.

Tekesi ha e ya fihla jwale ka tshwanelwa ke ho tsamaya ka maoto. Ngaka e sisintse hore ke je meroho e mengata. Ke tla e jala tshimong ya ka.



Ha re ŋoleng

Ngola bukatsatsing o hlalose seo o se entseng bekeng e fetileng.

Ha o qetile ho etsa sena, thala mola ka tlasa sehlooho ka bokgubedu, leetsi ka bolou le ntho ka botala.



# O bolela eng?



Ha re bueng



Bua le seholpha sa hao ka meeelo  
ya maele a fifaditsweng. Jwale ngola  
fatshe hore maele a bolela eng.

Maele ke dipolelo tse hhalosang  
ntho ho fapano le tlhaloso e  
tlwaelehileng ya ka mehla. Re a  
sebedisa hangata ha re bua.



Ha re ngoleng

Ntate wa ka o na le menwana e metala.  
Tshimo ya hae e ntle.



Lulu o tsholotse dinawa. Jwale e mong le e mong o tseba lekunutu la ka.

Joe ke soboko sa buka, o be a ntse a bala. O na le nko ya hae hangata bukeng.



Ke tswa bona sethwantsho se tshosang. Moriri wa ka o eme qetellong.

Na ke fumane 100% tekong ya ka? Kapa o mpa o bapala?




Nka se kgone ho lefa Khomputa ya papadi. **E theko e boima haholo.**



Letsatsi:

Jabu le ngwanabo ba a tshwana, ba ka dinawa.



O etsa hore dintho di etsahale ka nnete. **O thabile.**



Teko ya mmetse ene e le bonolo haholo. **E ne ele bonolo.**



Ha re etseng

Kgetha maele a le mang leqepheng lena ebe o tak a setshwantsho sa seo  
mantswa a lekang ho se bolela.



Ha re baleng



Bala resepe ebe o araba dipotso.

## Resepe ya mafofora

### Motswako

Kgaba tse 4 tsa botoro

Kopi e 1 ya folouru

Kgaba tse 3 tsa tswekere

Qolo ya letsawai

Kgaba tse 2 tsa

poiri ya ho baka

mahe a 3

Kopi e 1 ya lebese

Halofa ta kgaba ya  
tee ya vanilla




### Mokgwa

1. Futhumatsa botoro mollong o tlase.
2. Kopanya motswako kaofela hara sekotlolo tsa ho kopanya.
3. Kopanya motswako o metsi o kenyeltsa le botoro sekotlolong se seng
4. Tshela motswako o metsi ka sekotlolong se nang le motswako o mong o fuduwe motsots o 1.
5. Tshela kgaba e tletseng ya botoro ka hara pane.
6. Ha dibudulwana di hlahella hodimo, fetola bohobe ba mafoforotsane.
7. Ha mahlaakore bobedi a le bosootho ba gauta o ka fepa ka sirapo.



Ha re ngoleng Bala resepe ka hloko ebe o araba dipotso ka a.



Metswako e ommeng ke efe? Etsa lenane la ona.


Letsatsi:

Metswako ya mokedikedi ke efe?


Panekuku e fepuwa jwang?


Re bolelang ka ho tjhesa ho tlaase?

--

Re bolelang ka ho fetola?

--

Bosootho ba gauta ke eng?

--

Re bolelang ka qolo ya letswai?

--

Ho tshasa ke eng?

--

Re tshwanelo ho etsa eng ka mora ho tshela motswako o mokedikedi hara sekotlolo se seholo?


# Ho ngola resepe eo e leng ya ka



Ha re ngoleng

Jwale ngola resepe ya hao eo o e ratang.

Sehela maetsi mola ka tlaase leresepe ya maofora



Resepe ya \_\_\_\_\_

Motswako


Mokgwa


Disebediswa tse hlokahalang




Ha re bueng

- Hlalosa resepe ka lenane le nepahetseng sehlopheng sa hao.
- O sebedisitse mantswe a kang tlamehile le tlamehile ha kae?
- Tsena di bitswa mantswe a modale.

Tadima mantswe a na a modale.

nka

tlameha

tlamehile

ho

Dimodale tsena di o bolellang?

tlamehile

ho

Re sebedisa nka ho bontsha bokgoni.

Re sebedisa na nka ho bontsha kopo ya tumello.

Re sebedisa tlamehile ho, tshwanetse ho bontsha tlhoko.

Re sebedisa tla ho bontsha maikemisetso.





Ha re ngoleng

Fumana le ho sehela mola dimodale dipolelong tsena. Re o etseditse ya pele.

O tshwanelo ho tla le khostumo ya ho sesa ha o batla ho sesa.

Bese e tla tloha sekolong ka 9:00.

O tlameha ho tla le dijo tsa hao tsa motsheare.

O tshwanelo ho etsa mosebetsi wa hao wa hae wa sekolo ka mehla.

Ke tla bapala bolo hosane.

O seke wa tsuba.

Nkeke ka bala kajeno ke tlameha ho ithutela teko.

Na nka tsamaya sekolong kajeno?

A ka bapala bolo hantle haholo.

Ke tshwanelo ho ya ngakeng ya meno hobane leino la ka le a opa.



Ha re ngoleng Jwale qetella dipolelo tsena.

O seke wa

O tshwanelo ho

Ke tlameha ho

Nka

Na nka




# Ho laela motho tsela



Ha re etseng

Moshanyana e motjha  
o qadile sekolo kajeno.  
Mo thuse ho fumana  
tsela e yang sekolong.



Ha re etseng

Bala ditsela hantle. Ebe o latela ditsela ka hloko ho fumana dibaka tse fapaneng sekolong se ka hodimo. Ha o fumane dibaka, tlatsa mabitso a tsona mmapeng.

Ttelase ya kereiti ya 4	Ttelase ya pele ka letsohong le letona
Ofisi ya mosuwehlooho	Ha a fihla o tlameha ho thinyetsa ka letsohong le letona. Ke phaposi ya bobedi ka letsohong le letona.
Matlwana	Ha a kena sekolong o tlameha ho tjekela ka letsohong le letshehadi
Lebala la dipapadi	O tla le fumana ka phaposing ya bone ka letoshong le letona.



Jwale taka mmapa wa sekolo sa hao.

Boikgathollo




Ngola ditsela ho tloha keiting ya sekolo ho ya tlelaseng ya hao.

Ha re ngoleng



## Karolo ya mantswe $\div$

Ha re ngoleng




Arola mantswe ho ya ka dikarolo \_\_\_\_\_. Jwale ngola palo ya dikarolo \_\_\_\_\_ tlotlontsweng ya hao. Ha o qetile sena, sebedisa mantswe a 6 ho etsa dipolelo. Di ngole bukeng ya hao ya ho ngolla.

Ela hloko  
hore tsena ke  
dihlongwanthao.

mo/re/na	3	maswabi	<input type="text"/>	tlhaloso	<input type="text"/>	mpe	<input type="text"/>
nyahama	<input type="text"/>	bonono	<input type="text"/>	papiso	<input type="text"/>	bobe	<input type="text"/>
rateha	<input type="text"/>	sebete	<input type="text"/>	molemo	<input type="text"/>	sephei	<input type="text"/>
lethabo	<input type="text"/>	tshepahala	<input type="text"/>	dinoko	<input type="text"/>	moqoqo	<input type="text"/>
bohlaswa	<input type="text"/>	ntle	<input type="text"/>	botle	<input type="text"/>	boiketlo	<input type="text"/>

## Moo Jabu le Themo ba dulang



Sheba setshwantsho ebe o tlatsa mantswe a siyo.

**Ha re ŋoleng**

1. Themo o dula ntlong ya lebota le lesehla le marulelo
2. Themo ha a thinyetsa ka letsohong le letshehadi a ka ya veneng ya
3. Jabu o dula tlung e nang le marulelo. O shebile Themo
4. Jabu a ka thinyetsa ka letsohong le  . Ebe o a thinya, A ka reka moo.
5. Ha Themo a batla ho reka ditempe, o tjeka keiting ya hae hobane e ka



# Papadi ya makgathe – ke mang ya tla?

- Lahlela letaese.
- Papadi ya makgathe.
- Sebedisa se bontshang nako hara didikadikwe tse tshweu mme o bope polelo.
- Fihlang qetellong pele ke mohlodi.



**Qala dipolelo  
tsa 18 - 26 ka  
Hamorao bosiu  
ke ilo ...**

**QETA**

Fetolela mokgwa wa maesti a sehetsweng mola ka tlase.

**Qala polelo  
ya 9 - 17 ka  
Maobane ke ...**

Tjhakela  
motswalle

Etsa  
porojeke  
ya ka

Kgutlela  
ho nngwe

E ya  
toropong o  
reke dieta le  
dikausu

Kgutlela  
morao ha5

Fetolela mokgwa  
wa maesti a  
sehetsweng  
mola ka tlase.

**Qala  
dipolelo  
tsa 27 - 34 ka  
Jwale ke ...**

34

Phahamisa  
matshwao a  
ka a Sesotho

33

E ba le  
mokete wa  
letsatsi la  
tswalo

32

Kgutlela  
morao ha 10

31

Kenela  
tletlase ya  
thuso ya  
pele

30

Tjhakela  
motswalle  
wa ka Amerika

Nka leeto  
le yang  
Botswana

Mathela  
bese

Hlapa pele  
o robala

E ya  
moketeng  
wa motswalle  
wa ka

Dula  
tletlasng ya  
sekgowa le  
motswalle  
wa ka

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

**QALA**

**Qala polelo ya 1 - 6  
ka Moqebelo o tlang  
ke tla ...**



- Ha o eme hodima setulo tlelaseng ya hao, ha o sheba fatshe o bonang?
  - Ha o ema kamorao tlelaseng mme o tadima pele o bonang?
  - Ha o eme kapela tlelase mme o sheba tlelaseng o bonang?
  - E leke.



## Ha re ngoleng

**Ha re ŋoleng** Etsa lenane la  
dintho tse 12 ka  
trelaseng setshwanthong  
sa pele

Di tshwae  
haeba di hlah  
setshwantshong  
sa ?



## **Setshwantsho 2: Tjhebeho ya polane ya tlelase**



## Ha re ngoleng

Tadima setshwantsho sena ebe o  
araba dipotso.

**Setshwantsho 1**

**Setshwantsho 2**

Motaki o ne a le hokae ha a taka setshwantsho?

## Morao kapa hodimo

Morao kapa  
hodimo

## Morao kapa hodimo?

## Ke eng e thoko ho fensetere?

Ho na le difensetere tse kae ka tlelasenq?

Hon a le dishelofo tse kae rakeng ena ya dibuka?



Ha re ŋoleng

O tsebile mefuta e mengata ya maetsi kotareng ena.  
Kgetha mme o tlatse mathusi a nepahetseng polelong ka nngwe. Jwale sehela leetsi la sehlooho mola.



tla	1.	Re _____ bapala bolo.
ilo	2.	O _____ sebedisa khomputa.
Ne	3.	Ba _____ ba robetse.
Ne	4.	O _____ maketse hore ke eng.
ile	5.	Ke _____ ka bala buka.
tla	6.	O _____ ya phomolong.
o	7.	Ngwanana _____ buile.
o tla	8.	Moshemane _____ tsamaya.
ne	9.	Ke _____ ke lapile.
ne	10.	Ba _____ ba bapala.
na	11.	O _____ le tjhelete.
tla	12.	Ba _____ bina.

**Mathusi a a thusa**  
A thusa leetsi ho ba le moevelo. A tla pele ho leetsi polelong.



1 tla; 2 ilo; 3 ne; 4 ne; 5 ile;  
6 o tla; 7 ne; 8 ne; 9 na; 10 tla.

Kgetha a mang a mantswe a ka mabokoseng a khalaruweng ho iketsetsa dipolelo tsa hao.

Ha re ngoleng / Etsetsa lentswe le nepahetseng sedikadikwe.

Hadebe Street **leboya/borwa** ho Mandla.

Sekolo se **leboya/borwa** ho Hadebe.

Sepetlele se **leboya/ borwa** ho Hadebe.

Jwale tlatsa karabo e nepahetseng.

Sepetlele se seterateng sefe?

Phaka e seterateng sefe?

Ditimamollong ke seterateng sefe?

Ngola dipolelo tse tharo kamoo dintho di leng ka teng mmapeng.




Ha re bueng

Jwale sheba mmapa leqepheng lena. Laela motswallé wa hao ho ya dibakeng tse fapaneng. Qala ditaelo tsa hao ho tloha sekolong kamehla.

## Mohlala:

Pots 1: Ke ya diboloko tse 4 borwa le boloko e 1 bophirima. Key a kae?

Karabo: Ngakeng ya meno.



Ha re ngoleng

Bala ditaelo tsena. Tlatsa dibaka tseo motho a yang ho tsona kholomong e ka letsohong le letona. Sebedisa mmapa ona oo.

Ke ya diboloko tse 2 bophirima le tse 2 botjhabelo.	Poso
Ke ya diboloko tse 2 borwa le tse 3 bophirima.	
Ke ya diboloko tse 3 botjhabelo.	
Ke ya diboloko tse 3 leboya le tse 2 bophirima.	
Ke ya diboloko tse 2 leboya le tse e 1 bophirima.	



Ha re etseng

Nomora ditshwantsho ka tatelano e nepahetseng ho etsa samentjhisi.



Ha re ngoleng Jwale ngola hore na o tla hlokang.



### Ho etsa samentjhisi ya pinabatha le panana

Dihlokwa


Sebedisa ditshwantsho tseo o di nomorileng ho ngola mokgwa ka tatellano e nepahetseng.

Mokgwa

1	
2	
3	
4	
5	



Ha re etseng



- 1 Seha dithopo tsa dipensile ho disehwa tse kamora buka ya hao.
- 2 Seha dithopo tsa dipensile moleng o motenya o ka thoko.
- 3 Mena meleng e matheba.
- 4 Phutholla thopo mme o tshase ka kgomo.
- 5 Emela kgomo ho oma metsotso e itseng.
- 6 Nka potloloto. Phuthela botlaase bo bosweo ba pensele ho potoloha bohodimo ba pensele ka 1 cm ho tloha hodimo.
- 7 Emela kgomo e ome. Nka pensele. Phuthela botlase ba pensele.



## Re a lekola feela

### Nka kgona



nka sengolwa sa tlhakiso, mohlala: tjhate ya boemo ba lehodimo.  
 ngola sengolwa sa tlhahiso leseding.  
 fana ka tlhahiso ho tswa paleng.  
 ngola pale.  
 ngola tlhaloso ya mophetwa.  
 bala mme o utlwisise moferefere wa tshomo.  
 ngola tshomo.  
 sebedisa makgethi.  
 ngola papiso ho tloha ho kgolo, kgolwana le kgolohadi.  
 sebedisa maemedi (yena , yona).  
 sebedisa marui.  
 sebedisa masupi (tseo, tsane).  
 qolla moetsi le moetsuwa.  
 nehelana ka sebopoho se nepahetseng sa leetsi hore le dumellane le moetsi.  
 sebedisa maamanyi.  
 sebedisa bongata bo lekaneng.  
 nehelana ka mahanyetsi a mantswe.  
 sebedisa lekgatthe lefetile.  
 sebedisa letlang.  
 sebedisa lejwale.  
 bona mefuta e fapaneng ya maetsi.  
 nehelana ka maetsi a tlwaelehileng le a sa tlwaeleheng.  
 bona maetsi.  
 sebedisa maetsi ka nepo.  
 sebedisa mathusi ka nepo.  
 arola mantswe ka dinoko.




Ha re bueng

Jwale tlatsa mehopolo ya hao ho mmapa wa monahano.




Iketsetse buka ya hao. Seha leqephe le hlahlamang la buka ena. Seha meleng e matheba. Mena leqephe meleng. Ngola sehlooho sa buka bokantleng ba yona. Ngola lebitso la hao tlasa sehlooho, hoba ke wena mongodi wa pale. Taka setshwantsho hodima bokantle ba buka. Jwale ngola pale kahara buka.



KA MONGODI

Ngola lebitso la hao



Dilemo tsa hao.

Moo o dulang.

8

Mohato wa 4: Seha moleng o motenya kamora hoba o kenyę setepolaro bukeng ya hao.

KA TSA MONGODI



Taka setshwantsho mona.

Tlatsa lebitso la hao (o mongodi).

1

Mohato wa 2: Mena mathebeng moleng.

5

4

Tsweilla pele ka pale ya hao mona.



Ngola bohare ba pale ya hao mona.



Taka setshwantsho mona.

Taka setshwantsho mona.

Mohato wa 1: Mena mathebeng moleng

Mohato wa 3: Kenyę setepolaro letlakoreng lena

Taka setshwantsho mona.



Taka setshwantsho mona.

Qala pale ya hao mona.

---

---

---

2

Qetella pale ya hao mona.

---

---

---

7

3

9



Tswella pele ka pale ya hao mona.

Ngola se estahaling deteliling ya pale ya hao.

Taka setshwantsho mona.

Taka setshwantsho mona.



# Bukantswe ya ka



A  
a

# Bukantswe ya ka



E  
e



F  
f



G  
g



H  
h

Handwriting practice lines for the letter E.

Handwriting practice lines for the letter F.

Handwriting practice lines for the letter G.

Handwriting practice lines for the letter H.

# Bukantswe ya ka



I  
i

# Bukantswe ya ka



M  
m



N  
n



O  
o



P  
p

Handwriting practice lines for the letters M and m.

Handwriting practice lines for the letters N and n.

Handwriting practice lines for the letters O and o.

Handwriting practice lines for the letters P and p.

# Bukantswe ya ka



Q  
q

Handwriting practice lines for the letters Q and q.



R  
r

Handwriting practice lines for the letters R and r.



S  
s

Handwriting practice lines for the letters S and s.



T  
t

Handwriting practice lines for the letters T and t.

# Bukantswe ya ka



U  
u



V  
v



W  
w



X  
x

Y  
y

Z  
z

Please see page 133 for instructions on how to make these pencil toppers.

